

# LINÓNGI YA MOSENZELI

EYEBISAKA BOKONZI YA YEHAVA



MASOLO YA BOYEKOOLI MPO NA:  
**03-30/09/2018**





## ELILINGI YA EZIPELI: BULGARIE

Elilingi oyo ezali komonisa ndeko mobali moko na Bulgarie, azali koyekola Biblia na moto moko ya bolbko, oyo amonisi bosepeli

BASAKOLI

**2475**

BAYEKOLI YA BIBLIA

**2950**

BAYANGANI NA EKANISELI (2017)

**5327**

## MAKAMBO OYO EZALI NA KATI

### 3 BAMIPESAKI NA BOLINGO NA BANGO MOKO —Na Myanmar

### 7 PCSO YA 03-09/09/2018 Olukaka ete nani andima yo?

Lelo oyo, bato mingi balukaka bandimama na mokili oyo mabe. Na lisolo oyo tokolobela ntina oyo tosengeli kotya makanisi na kondimama oyo eleki nyonso, kondima oyo Yehova andimaka basaleli na ye ya sembo. Tokolobela mpe ndenge oyo Yehova amonisaka ete andimi moto, mbala mosusu na ndenge moko ya kokamwa mpenza.

### 12 PCSO YA 10-16/09/2018 Miso na yo etalaka wapi?

Na lisolo oyo, tokotalela ntina oyo Moize moto ya sembo abungisaki libaku malamu ya kokota na Mokili ya Ndaka. Tokozwa mpe lisalisi mpo na koyeba nini tokoki kosala mpo tókwea te na motambo oyo Moize akweaki na yango.

### 17 PCSO YA 17-23/09/2018 “Nani azali na ngámbo ya Yehova”

### 22 PCSO YA 24-30/09/2018 Tozali bato ya Yehova

Yehova nde akelá bato nyonso, na yango tosengeli kosambela kaka ye. Bato mosusu batosaka Nzambe te, kasi balobaka ete bazali sembo epai na ye. Na lisolo ya liboso, tokozwa mateya ya ntina mingi na lisolo ya Kaina, Salomo, Moize, mpe Arona. Na lisolo ya mibale, tokolobela ndenge oyo tokoki komonisa ete tozali na botondi mpo na libaku malamu ya kokoma bato ya Yehova.

### 27 Moniselá “bato ya ndenge nyonso” motema mawa

### 30 Oyo okoki kosala mpo boyekoli na yo ya Biblia ezala malamu mpe esepelisa yo mingi

### 32 MITUNA YA BATÁNGI

Zulunalo oyo ezali ya kote ka te. Ebímisami mpo na kote ya bato Biblia na mokili mobimba, mpe mbongo mpo na kosala mosala yango eutaka na makabo oyo bato bapesaka na bolingo na bango moko.

Mpo na kopesa likabo,  
kende na [www.jw.org](http://www.jw.org).

**LINÓNGI YA MOSENZELI**  
EYEBISAKA BOKONZI YA YEHAVA

Soki liyebisi ezali te,  
mikapo ya Makomami  
eutu na Biblia—Libongoli  
ya Mokili ya Sika.

The Watchtower (ISSN 0043-1087) Issue 9 July 2018 is published by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299, and printed by Watch Tower Bible and Tract Society of South Africa NPC, 1 Robert Broom Drive East, Rangeview, Krugersdorp, 1739. © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in South Africa.

July 2018

Vol. 139, No. 9 LINGALA



# na Myanmar

 “MBUMA ya kobuka ezali mingu, kasi basali bazali moke. Yango wana, bósenga Nkolo ya mosala ya kobuka mbuma atinda basali na mosala na ye ya kobuka mbuma.” (Luka 10:2) Makambo oyo ezali kosalema lelo na mboka Myanmar, eyokani na maloba wana ya Yesu oyo esili koleka mbula 2000. Mpo na nini? Na Myanmar, basakoli bazali soki 4200 oyo bazali kosakola nsango malamu epai ya bato milio 55.

Atako bongo, Yehova, “Nkolo ya mosala ya kobuka mbuma,” asimbaki motema ya ebele ya bandeko ya mikili ndenge na ndenge, mpe bayaki na ekólo ya Azia ya Sudi-Esti mpo na kopesa mabókó na mosala ya kobuka mbuma na elimo. Nini etindaki bango bátika bamboka na bango? Ndenge nini basalisaki bango mpo báya na Myanmar? Mpe mapamboli nini bazwaka? Tiká tómona yango.

## “BOYÁ, TOZALI NA MPOSA YA BABONGISI-NZELA!”

Mwa bambula liboso, maladi ya ndéke ezalaki kweisa ndeko **Kazuhiro**, oyo azali mobongisi-nzela na **Japon**, azalaki koyeba lisusu eloko te mpe bazalaki komema ye na lopitalo. Monganga ayebisaki ye ete asengeli kokumba motuka te na boumeli ya mbula mibale. Likambo yango etungisaki Kazuhiro. Amitunaki boye: ‘Nakosala nini mpo nakoba kosala mosala ya mobongisi-nzela, mosala oyo nalingaka mingu?’ Abondelaki mingu, asengaki Yehova afungolela ye nzela mpo akoba mosala ya mobongisi-nzela.



Kazuhiro ná Mari

Kazuhiro alobi boye: “Nsima ya sanza moko, moninga na ngai oyo azalaki kopesa mabókó na Myanmar ayo-kaki mokakatano oyo ekómelaki ngai. Abengaki ngai mpe alobaki ete: ‘Na Myanmar motuka oyo bato mingi basalelaka ezali nde bus. Soki oyei awa, okokoba mosala ya kosakola kozanga ete osalela motuka na yo moko!’ Natunaki monganga soki nakoki kosala mobembo na Myanmar. Nakamwaki ntango monganga ayanolaki ete: ‘Monganga moko ya Myanmar oyo atalelaka makambo ya bōngō azali awa na Japon. Nakosala ete bokutana. Soki maladi yango ekweisi yo kuna akoki kosalisa yo.’ Namonaki ete Yehova nde apesaki ngai eyano na nzela ya monganga wana.”

Mbala moko, Kazuhiro akomelaki Betele ya Myanmar mpe amonisaki mposa na ye mpe ya mwasi na ye ya koya kosala kuna lokola babongisi-nzela. Kaka na nsima ya mikolo misato, Betele epesaki eyano oyo: “Boyá, tozali na mposa ya babongisi-nzela!” Kazuhiro ná mwasi na ye **Mari**, batekaki motuka na bango, bazwaki viza, mpe basombaki batike ya avio. Lelo oyo, bazali kopesa mabókó na esengo nyonso na etuluku



Monique ná Li

ya monókó ya bajesté na Mandalay. Kazuhiro alobi boye: "Likambo yango esalaki ete tótya lisusu mōtēma mpenza na elaka ya Nzambe oyo ezali na Nze-mbo 37:5, oyo elobi: 'Tikelá Yehova nzela na yo, mpe talelá ye, mpe o moko akosala.'

### YEHOVA AFUNGOLI NZELA

Na 2014, Batatoli ya Yehova ya Myanmar bawaki libaku ya koyamba bandeko na liyangani ya sipesiale. Bandeko ebele ya bamboka mosusu mpe bayaki. Moko na bango ezali ndeko mwasi **Monique**, oyo azali na mbula 34, afandaka na **États-Unis**, alobi: "Nsima ya liyangani, nabondelaki Yehova mpo na likambo mosusu nalingaki kosala na bomoi na ngai. Nasolalaki mpe na baboti na ngai mpo na mikano na ngai ya elimo. Biso nyonso tomonaki ete nasengeli kozonga na Myanmar, kasi ezwaki mwa ntango mpe nasalaki mabondeli mingi liboso ya kozwa ekateli ya nsuka." Monique alimboli mpo na nini esalemaki bongo.

Alobi: "Yesu alendisaki bayekoli na ye 'báyeba mosolo boni ekosenga.' Na yango namitunaki ete: 'Nazali na mbongo oyo ekoki mpo na kokende esika mosusu? Nakozala na likoki ya kokokisa bamposa na ngai soki nazali kolekisa ntango mingi te na mosala ya mosuni?'" Abakisi boye: "Eumelaki te namonaki ete nazali na mbongo mingi te mpo na kokende esika mosusu." Nini esalemaki mpo akenda?—Luka 14:28.

Monique alobi boye: "Mokolo moko patrō na ngai ya mosala abengaki ngai. Nabangaki, nakanisaki ete akolongola ngai na mosala. Kasi, apesaki ngai matōndi mpo na mosala malamu nazalaki kosala. Mpe na nsima ayebisaki ngai ete abongisi makambo mpo na zwa matabisi, mpe mbongo yango ezalaki motángó ya mbongo nazalaki koluka mpo na kofuta banyongo nazalaki na yango!"

Monique akendaki na Myanmar na sanza ya 12/2014. Alobi nini mpo na mosala na ye ya kosakola esika mposa ya basakoli ezali monene? Alobi boye: "Nazali na esengo mingi ndenge nazali awa. Nayekolaka Biblia na bato misato, mpe moko na bango azali na mbula 67. Mpo na kopesa ngai mbote ayambaka ngai na mwa koseka. Ntango ayebaki ete nkombo ya Nzambe ezali Yehova, alelaki. Alobaki ete: 'Ezali mbala ya liboso na bomoi na ngai nayoka ete nkombo ya Nzambe ezali Yehova. Ozali mwana moke, kasi oteyi ngai likambo eleki ntina oyo nasengelaki koyeba.' Ngai mpe nalelaki. Makambo lokola oyo esalaka ete moto amiyoka mpenza malamu na bomoi na ye ntango akei kosakola esika mposa ya basakoli ezali monene." Mikolo eleki, Monique azwaki libaku ya kókta Eteyelo ya bapalanganisi ya nsango malamu ya Bokonzi.

Eloko mosusu oyo etindaki bandeko mosusu bákende kosakola na Myanmar ezali *Buku ya mobu 2013 ya Batatoli ya Yehova* oyo elobelaki ekólo yango. Ndeko mwasi **Li** oyo azali na mbula mwa moke koleka 30, ye mpe afandaki na **Azia ya Sudi-Esti**. Mosala na ye ezalaki kozwa ye ntango mingi, kasi masolo oyo ezali na *Buku ya mobu* yango etindaki ye akanisa mbala moko soki asengeli kokende kosala na Myanmar. Alobi boye: "Na 2014, ntango nakendaki liyangani ya sipesiale na Yangon (Rangoun), nakutanaki na ndeko mobali moko ná mwasi na ye oyo bakendaki kosakola esika mposa ezali monene na teritware ya monókó ya Chinois, na ekólo Myanmar. Lokola nalobaka Chinois, nazwaki ekateli ya kokende na Myanmar mpo na kopesa mabókó na etuluku ya monókó yango. Ngai ná Monique tokendaki na Mandalay. Yehova asungaki biso tózwa mosala ya kotángisa na eteyelo moko, oyo ezalaki kozwa biso ntango mingi te, mpe tozwaki ndako ya kofutela kaka pemberi wana. Atako molunge ezalaka mpe mikakatano mosusu, nazali kosepela mingi na mosala ya kosakola awa. Bato ya Myanmar bazali na bomoi ya mindōndō te, kasi bazali na bokonde mpe basepelaka kopesa ntango na bango mpo na koyoka nsango malamu. Ezali mpenza esengo komona ndenge Yehova azali kokolisa mosala na ye. Nazali na kondima mpenza ete Yehova nde alingi nazala awa na Mandalay."

### YEHOVA AYOKAKA MABONDELI

Bandeko ebele oyo bakendá kosakola esika mposa ya basakoli ezali monene bamonaki nguya ya libondeli. Tózwa ndakisa ya **Jumpei** oyo azali na mbula 37 mpe



mwasi na ye **Nao**, oyo azali na mbula 35. Bapesaká mabokó na lisangá ya elobelí ya bajesté na **Japon**. Mpo na nini bakendaki na Myanmar? Ndeko Jumpei alobi boye: "Banda kala, ngai ná mwasi na ngai tozalaki na mokano ya kokende kosakola na mboka mosusu, esika mposa ya basakoli ezali monene. Ndeko mobali moko ya lisangá na biso ya elobelí ya bajesté na Japon akendaki na Myanmar. Atako tozalaki na mbongo mingi te, biso mpe tokendaki na Myanmar na saanza ya 05/2010. Bandeko bayambaki biso malamu mpenza!" Mpo na teritware ya elobelí ya bajesté, alobi boye: "Mosala ya kosala ezali mingi. Ntango tolakisaka bavideo ya elobelí ya bajesté, yango ekamwisaka mpenza bato oyo tokendaka kotala. Tozali mpenza na esengo ndenge tozwaki ekateli ya kokende kosakola Yehova kuna!"

Jumpei ná Nao bazwaki mbongo wapi? Balobi boye: "Nsima ya mbula misato, tosalelaki mbongo oyo tozalaki na yango mpe tozalaki lisusu na mbongo ya kofuta ndako te mpo na mbula oyo elandaki. Ngai ná mwasi na ngai tobondelaki mingi. Tozwaki mokanda oyo eutaki na Betele mpe basengaki biso tósala mosala ya mobongisi-nzela monene mpo na mwa ntango, likambo oyo tokanisaki te! Totyelaki Yehova motema, mpe tomonaki ete asundolaki biso ata moke te. Asalisi biso na makambo mingi." Mikolo eleki, Jumpei ná Nao bakotaki eteyelo ya bapalanganisi ya nsango malamu ya Bokonzi.

### YEHOVA AZALI KOSIMBA MITEMA YA BATÓ MINGI

Nini etindaki **Simone**, ndeko mobali oyo azali na mbula 43, moto ya **Italie**, ná mwasi na ye **Anna**, oyo azali na mbula 37, moto ya **Nouvelle-Zélande**, báke-

nde na Myanmar? Anna ayanoli boye: "Ezalaki lisolo ya Myanmar oyo ezali na *Buku ya mobu 2013!*" Simone alobi: "Ezali mpenza libaku malamu kozala awa na Myanmar. Awa bomoi ezali mindöndö te, mpe nakoki kopesa ntango mingi na mosala ya Yehova. Ezali mpenza esengo komona ndenge Yehova azali kotye-la biso likebi ntango tozali kosala esika mposa ya basakoli ezali monene." (Nzembo 121:5) Anna abakisi boye: "Naino nayoká esengo ya boye te. Tozali na bomoi ya mindöndö te. Nalekisaka ntango mingi elongo na mobali na ngai, mpe boninga na biso ekómi lisusu makasi. Tozwi mpe baninga malamu ya sika. Awa bato bakanisela Batatoli ya Yehova mabe te, mpe ndenge batyaka likebi ntango tozali kosakola eka-mwisaka mpenza!" Na ndenge nini?

Anna alobi: "Mokolo moko na wenze nasakwelaki mwana-kelasi moko ya Iniversite mpe toyokanaki tó-kutana lisusu. Ntango nakendaki kotala ye, abengaki baninga na ye mosusu. Mbala oyo elandaki, abakisaki baninga na ye mosusu. Mbala mosusu oyo elandaki, ayaki na bato ebele koleka. Lelo nayekolaka na bato mitano kati na bango." Simone alobi boye: "Na mosala ya kosakola bato bayambaka biso malamu mpe balingaka koyeba makambo ya sika. Bato mingi base-pelaka. Bisò nde tozali na ntango mingi te mpo na kolandela bato nyonso oyo basepelaka."

Makambo nini mpenza moto asengeli kosala mpo na kozwa ekateli ya kokende na Myanmar? **Mizuho** oyo azali moto ya **Japon**, alobi boye: "Banda kala, ngai ná mobali na ngai, **Sachio**, tozalaki na mposa ya kokende kosala na mboka mosusu, esika mposa ya basakoli ezali monene, kasi toyebaki te esika nini tókende. Nsima ya kotánga *Buku ya mobu 2013* oyo elobelí Myanmar, bandakisa ya malamu oyo ezalaki kuna



4



5



6

4 Sachio ná Mizuho

5 Trazel

6 Oliver ná Anna

esimbaki mpenza motema na biso mpe tobandaki kokanisa soki tokoki kokende kopesa mabókó kuna.” Sachio abakisi boye: “Tozwaki ekateli ya kokende na Yangon, engumba monene ya Myanmar, na boumeli ya pccó moko mpo na kotala ndenge ezali. Mabembo mokuse wana endimisaki biso mpenza ete tosengeli kokende kuna.”

### OKOKI KONDIMA KOKENDE?

**Rodney** ná mwasi na ye **Jane**, bazali bato ya **Australia**, bango mibale bazali na mbula mwa moke koleka 50, elongo na mwana na bango ya mobali **Jordan** mpe mwana na bango ya mwasi **Danica**, bapesaka mabókó na Myanmar kobanda 2010. Rodney alobi boye: “Komona ndenge bato bazali na mposa ya koyoka Liloba ya Nzambe ezali mpenza kosimba motema na biso. Nazali mpenza kosenga mabota mosusu ete bango mpe bákende kopesa mabókó na bamboka lokola Myanmar.” Mpo na nini? “Mpo koya awa esali ete libota mobimba ekóma na boyokani makasi na Yehova! Bilenge mingi batyaka makanisi nyonso na batelofone na bango, mituka, mosala mpe bongo na bongo. Bana na biso balekisaka ntango na koyekola maloba ya sika mpo na kosalela yango na mosala ya kosakola. Basalaka makasi báyekola ndenge ya koso-lola na bato oyo bamesaná te na Biblia, ndenge ya kopesa eyano na makita ya lisangá, mpe lisusu bampesi mpenza na makambo mosusu oyo etali losambo na biso.”

**Oliver**, ndeko mobali oyo azali na mbula 37 mpe azali moto ya **États-Unis**, amonisi ntina oyo azali kosenga ete bato mosusu bákende kopesa mabókó esika mposa ezali monene, alobi: “Kokende kosalela Yehova esika omesani te ezali na matomba mingi. Kotika mboka na ngai esalisi ngai nakóma na kondima makasi mpe natyela Yehova motema ata soki nakutani na likambo nini. Kosala elongo na bato oyo oyebaki te liboso, kasi oyo bozali na bango bindimeli moko esalisi-saki ngai namona ete eloko moko te na mokili ezali na ntina koleka Bokonzi ya Nzambe.” Lelo oyo, Oliver ná mwasi na ye, **Anna**, bazali kokoba kopesa mabókó na molende nyonso na lisangá ya monókó ya Chinois.

**Trazel**, ndeko mwasi moko ya mbula 52, azali moto ya **Australie**, mpe apesaka mabókó na Myanmar koba-nada 2004. Alobi boye: “Nasengi baoyo bakoki koke-nde kosala esika mposa ezali monene, básala yango. Namoni mpenza ete soki ozali na mposa ya kosala, Yehova akopambola milende na yo. Natikalá kokanisa ata moke te ete nakozala na bomoi ya boye. Ezali bomoi eleki malamu mpe etondi na mapamboli oyo na-kokaki kokanisa te.”

Tiká ete maloba ya kolendisa ya bandeko oyo baken-dá kopesa mabókó na Myanmar, esimba motema na yo mpe otala soki okoki kokende kosakola na bateri-tware oyo basakolá naino te. Ya solo, bandeko oyo baken-dá kopesa mabókó esika mposa ezali monene bazali kobelela ete: “Tobondeli yo, leká na Myanmar kosalisa biso!”



## Olukaka ete nani andima yo?

*“Mpo Nzambe azangi boyengebene te mpo abosana  
mosala na bino mpe bolingo oyo bomoniselaki  
nkombo na ye.”*—BAEBRE 6:10.

OYOKAKA ndenge nini ntango moto oyo oyebi mpe omemyaka abosani nkombo na yo to mpe azali koyeba yo lisusu te? Eko-ki mpenza kolembisa yo nzoto. Mpo na nini? Mpo moto nyonso azalaka na mposa ete báyeba ye. Kasi tolingaka ete básuka kaka te na koyeba biso. Tolingaka báyeba bomoto na biso mpe bándima mosala oyo tosali.—Mitango 11:16; Yobo 31:6.

<sup>2</sup> Kasi soki tokebi te, mposa na biso ya koluka ete bato báyeba biso ekoki koleka ndelo mpe kokóma mabe. Mokili ya Sata-na elingi ete tókóma na mposa ya koyebana mingi mpe tómimo-na ete tozali na ntina koleka. Soki esalemi bongo, tokopesa te Tata na biso ya likoló, Yehova Nzambe lokumu mpe losambo oyo ebongi na ye.—Emoniseli 4:11.

<sup>3</sup> Na mikolo ya Yesu, bakonzi mosusu ya mangomba bazalaki na makanisi mabe na likambo etali koluka kondimama. Yesu

1. Biso nyonso tozalaka na mposa ya nini?

2, 3. Nini ekoki kokóma soki tozali na mposa makasi ya koluka ete bato báyeba biso? (Talá elilingi ya ebandeli.)

NZEMBO: 39, 30

OKOPESA EYANO NINI?

Koyebana nini eleki malamu?

Nini ekotinda biso tókóma na mposa makasi ete Yehova andima biso?

Ndenge nini Yehova andimaki Maria ná Yesu?

akebisaki bayekoli na ye ete: “Bókeba na bakomeli oyo balingaka kolekaleka na ba-zambala mpe balingaka bambote na ba-zando mpe bakiti ya liboso na basinago-ga mpe bisika ya lokumu mingi na ntango ya bilei ya mpokwa.” Mpe abakisaki boye: “Bakozwa lisambisi moko ya makasi kole-ka.” (Luka 20:46, 47) Kasi, Yesu akumisaki mwasi mobola oyo mobali akufá na nden-ge apesaki mbongo ya bibende mibale ya motuya moke mpenza, oyo mbala mosusu moto te amonaki likambo asalaki. (Luka 21:1-4) Na ntembe te, ndenge oyo Yesu azalaki kotalela koyebana ekesanaki na basusu. Lisolo oyo ekosalisa biso tózala na makanisi ebongi na oyo etali koyeba-na, makanisi oyo Yehova alingi tózala na yango.

#### KOYEBANA OYO ELEKI MALAMU

**4** Koyebana nini eleki malamu? Ezali te koyebana oyo bato mingi balukaka na nze-la ya bakelasi ya milai, kosala mombongo oyo efutaka malamu, to mpe koluka kokó-ma moto monene na lisano moko oyo eye-bani mingi na mokili. Ntoma Paulo amoni-saki koyebana oyo eleki malamu, ntango alobaki ete: “Sikoyo lokola boyebi Nzambe, to mpe sikoyo **lokola Nzambe ayebi bino**, ndenge nini bozali lisusu kozongela makambo mikemike ya mpamba mpe oyo ezangá ntina mpe bolingi lisusu kozala baombo na yango?” (Bagalatia 4:9) Ezali mpenza libaku malamu ndenge ‘Nzambe ayebi biso’ mpo azali Moyangeli ya Molóngá mobimba! Yehova ayebi biso malamu, alingaka biso mpe alingi ete tózala na boyokani malamu na ye. Akelá biso mpo tózala baninga na ye. —Mosakoli 12:13, 14.

**5** Yehova azalaki kondima Moize. Nta-

- 
4. Koyebana nini eleki malamu, mpe mpo na nini?
  5. Tosengeli kosala nini mpo Nzambe ayeba biso?

ngo ayebisaki Yehova ete: “Salá ete naye-ba banzela na yo,” Yehova ayanolaki ye ete: “Likambo oyo mpe, oyo olobi, nako-sala yango, mpo ondimami na miso na ngai mpe nayebi yo na nkombo.” (Kobi-ma 33:12-17) Yehova ayebi mokomoko na **biso**. Kasi tokosala nini mpo tókóma baninga na ye? Tosengeli kolinga ye mpe kope-sa ye bomoi na biso.—**Tángá 1 Bakori-nti 8:3.**

**6** Tosengeli kobatela boyokani malamu oyo tozali na yango na Tata na biso ya liko-ló. Ndenge moko na bakristo ya Galatia, biso mpe tosengeli koboya kozala baombo ya “makambo mikemike ya mpamba mpe oyo ezangá ntina.” (Bagalatia 4:9) Bakri-sto ya Galatia bakolaki na elimo mpe Nzambe ayebaki bango. Kasi, Paulo alobaki ete kaka bandeko yango bazalaki “lisusu kozon-gela” makambo ezangá ntina. Ezalaki lokola Paulo atunaki bango ete: ‘Mpo na nini bozongeli kosalela kaka makambo ya mpa-imbampamba mpe oyo ezangá ntina?’

**7** Likambo yango ekoki mpe kokómela biso lelo oyo? Εε, ekoki mpe kokóma. Ndenge moko na Paulo, ntango toyambaki solo, mbala mosusu totikaki koluka loku-mu na mokili ya Satana. (**Tángá Bafili-pi 3:7, 8.**) Ntango mosusu toboyaki ebongi-seli moko efutela biso mbongo mpo na kotánga ofele, toboyaki mosala ya malamu, to libaku ya kozwa mbongo mingi. Mbala mosusu tolingaki koyebana mingi to kokó-ma na bozwi mingi mpo toyebi kobeta mi-ziki to kosala masano moko boye. Kasi totikaki nyonso wana. (Baebre 11:24-27) Ekozala likambo ya bozoba koyoka mawa mpo na bikateli ya malamu tozwaki mpe ko-kanisa ete bomoi na biso elingaki kozala malamu soki tósalaka makambo oyo toti-

- 
- 6, 7. Nini ekoki kobebisa boninga na biso na Ye-hova?

ká! Likanisi wana ekoki kotinda biso tózongela makambo ya mokili oyo, biloko oyo tomonaki ete ezali “makambo mikemike ya mpamba.”\*

### KOLISÁ MPOSA YA KONDIMAMA NA YEHובה

**8** Ndenge nini tokoki kokómisa makasi mposa na biso ya koluka ete Yehova andima biso, kasi mokili te? Ya liboso, **Yehova andimaka ntango nyonso baoyo basalelaka ye na bosembo mpenza.** (**Tángá Baebre 6:10;** 11:6) Yehova azwaka mosaleli na ye nyonso na motuya, mpe amonaka ete koboya kondima bango, ezali mpenza “kozanga boyengebene” mpe ayebaka ntango nyonso “bato na ye.” (2 Timote 2:19) Yehova “ayebi nzela ya bayengebene,” mpe ayebi ndenge ya kobikisa bango.

—Nzembo 1:6; 2 Petro 2:9.

**9** Na kala, makambo oyo Yehova asalaki emonisaki ete ayebaki bato na ye malamu. (2 Ntango 20:20, 29) Na ndakisa, kanisá ndenge abikisaki basaleli na ye na Mbu Motane ntango mampinga ya nguya ya basoda ya Farao ezalaki kolanda bango. (Kobima 14:21-30; Nzembo 106:9-11) Ezalaki mpenza likambo ya kokamwa mpo bato ya ntango wana bazalaki kolobelá yango tii nsima ya mbula soki 40. (Yosua 2:9-11) Na ntembe te, koyeba ete Yehova alingaki basaleli na ye na ntango ya kala mpe abikisaki bango ezali mpenza kolendisa biso, mpo mosika te Goge ya Magoge ekobundi sa biso! (Ezekiele 38:8-12) Na ntango yango, tokozala mpenza na esengo ndenge

\* Mabongoli mosusu ya Biblia esaleli maloba “ezangá nguya mpe ntina te,” “biloko ya pétépeté mpe ya mamba.”

8. Nini ekoki kokómisa makasi mposa na biso ya koluka ete Yehova andima biso?

9. Pesá bandakisa oyo emonisí ndenge Yehova andimaki basaleli na ye?

tokoluka ete Nzambe andima biso, kasi mokili te.

**10** Ya mibale, tosengeli kotya motema ete **Yehova akoki koyeba biso na ndenge oyo tokokaki kakanisa te.** Soki bato bazali kosala makambo ya malamu kaka mpo bato bákumisa bango, Yehova akopesa bango mbano te. Mpo na nini? Mpo Yesu alobaki ete soki bato bazali kokumisa bango, mbano na bango nyonso yango wana. (**Tángá Matai 6:1-5.**) Kasi, Yehova “atalaka uta na esika ya kobombana” bato oyo basalelaka basusu makambo ya malamu, atako bazali komona bango te. Yehova amonaka oyo basalaka mpe apambolaka bango. Na bantango mosusu Yehova apesaka basaleli na ye mbano na ndenge oyo bakokaki kakanisa te. Tólobela mwa bandakisa yango.

### YEHOVA ATYELAKI ELENGE MWASI MOKO LIKEBI

**11** Yehova aponaki Maria, elenge mwasi moko ya komikitisa mpo azala mama ya Mwana na ye, Yesu. Maria azalaki kofanda na Nazarete, engumba moko ya moke oyo ezalaki mosika na Yerusalem mpe tempelo na yango ya kitoko. (**Tángá Luka 1:26-33.**) Mpo na nini Maria azwaki libaku wana? Anzelu Gabriele ayebisaki ye ete ‘Nzambe amoniselaki ye boboto.’ Makambo oyo Maria ayebisaki Elizabeti mwa moke na nsima, emonisaki ete azalaki mpenza moninga ya Yehova. (Luka 1:46-55) Ya solo, Yehova atyelaki Maria likebi, mpe apambolaki ye na ndenge ya kokamwa mpo azalaki sembo epai na ye.

**12** Yehova ayebisaki banani ete Yesu

10. Likambo nini mosusu tosengeli kobosana te mpo na oyo etali koyebana na Yehova?

11. Ndenge nini Yehova andimaki Maria?

12, 13. Ndenge nini Yesu akumisamaki ntango abotamaki mpe ntango Maria amemaki ye na tempelo nsima ya mikolo 40?

abotami? Ayebisaki ata moto moko te ya lokumu to mokonzi moko na Yerusalem to na Beteleme. Kasi, atindaki baanzelu mpe babimelaki babateli ya mpate, bato ya komikitisa oyo bazalaki kobatela mpate na bango na elanga, libándá ya Beteleme. (Luka 2:8-14) Na nsima, babateli ya mpate yango bakendaki kotala mwana oyo abotamaki. (Luka 2:15-17) Yozefe ná Maria bakanwaki komona ndenge Yesu akumisamaki. Ndenge oyo Yehova asalaka makambo ekeseni mpenza na Zabolo. Ntango Satana atindaki bato ya astroloji bákende kotala Yesu mpe baboti na ye, moto nyonso na Yerusalem ayebaki ete Yesu abotami, mpe ekötisaki mobulungano. (Matai 2:3) Na yango, bana mosusu ebele babomamaki na nsima.

—Matai 2:16.

<sup>13</sup> Mobeke oyo Yehova apesaki Bayisraele elobaki ete soki mwana mobali abotami, nsima ya mikolo 40 mama asengelaki kope-sa Yehova mbeka. Na yango, Maria, Yozefe ná Yesu basalaki mobembo ya kilometre soki 9, kolongwa Beteleme tii Yerusalem. (Luka 2:22-24) Mbala mosusu na nzela Maria azalaki komituna soki nganga-nzambe akosala likambo moko mpo na kokumisa Yesu. Yesu akumisamaki, kasi na ndenge oyo Maria azalaki kokanisa te. Yehova aponaki Simeone, mobali moko oyo azalaki “moyengetebene mpe abangaka Nzambe” mpe aponaki Ana, mosakoli moko ya mwasi oyo mobali akufá mpe akómaki na mbula 84, mpo básakola ete Yesu akokóma Masiya to Kristo oyo alakamaki.

—Luka 2:25-38.

<sup>14</sup> Lokola Maria aboklaki Yesu mpe abatelaki ye malamu, Yehova akobaki kondima ye? Eε. Kutu Nzambe akomisaki na Biblia makambo mosusu oyo Maria alobaki mpe asalaki. Emonani ete Maria azalaki lisusu te

---

14. Mbano nini Yehova apesaki Maria?

na likoki ya kotambola elongo na Yesu na boumeli ya mbula misato na ndambo ntango azalaki kosakola. Mbala mosusu mpo mobali na ye akufaki, yango wana asengelaki kotikala na Nazarete. Ya solo, amonaki te makambo mosusu ebele ya malamu oyo Yesu asalaki. Kasi ntango Yesu akufaki azalaki wana. (Yoane 19:26) Na nsima Maria azalaki na Yerusalem elongo na bayekoli ya Yesu liboso bázwa elimu santu na pante-kote. (Misala 1:13, 14) Na ntembe te, atyamaki mafuta elongo na bayekoli oyo bazalaki wana. Soki esalemaki bongo, yango emonisi ete azwaki libaku ya koyangela elongo na Yesu na likoló mpo na libela. Ezali mpenza mbano moko kitoko mpo na mosala na ye ya sembo!

### YEHOVA ANDIMAKI MWANA NA YE

<sup>15</sup> Yesu aboyaki lokumu oyo eutaki epai ya bakonzi ya mangomba to ya politiki. Kasi mbala misato mongongo ya Yehova eyokanaki na likoló mpo na komonisa Mwana na ye ete alingaka ye. Yango elendsaki Yesu mingi mpenza! Kaka ntango Yesu azwaki batisimo na ebale Yordani, Yehova alobaki boye: “Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo nandimi.” (Matai 3:17) Emonani ete longola Yesu, kaka Yoane Mobatissi nde ayokaki maloba wana. Mbula soki moko na nsima liboso Yesu akufa, bantoma na ye misato bayokaki ndenge Yehova alobaki mpo na Yesu ete: “Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo nandimi; býoka ye.” (Matai 17:5) Mpe ya nsuka, Yehova asololaki lisusu na Yesu, mwa mikolo liboso Yesu akufa.—Yoane 12:28.

<sup>16</sup> Yesu ayebaki ete bato bakobenga ye

---

15. Ndenge nini Yehova andimaki Yesu ntango azalaki awa na mabele?

16, 17. Ndenge nini Yehova akumisaki Yesu na ndenge moko ya kokamwa mpenza?

mofingi mpe akokufa liwa moko ya nsɔni. Kasi, abondelaki ete mokano ya Nzambe esalema kasi oyo ya ye te. (Matai 26:39, 42) “Ayikelaki nzete ya mpasi mpiko, atyolaki nsɔni” mpo alingaki ete andimama na Tata na ye, kasi na bato ya mokili te. (Baebre 12:2) Ndenge nini Yehova amonisaki ete andimaki Yesu?

17 Ntango Yesu azalaki awa na mabele, abondelaki mpo na kozongela nkembo oyo azalaki na yango na likoló elongo na Tata na ye. (Yoane 17:5) Biblia emonisi te ete Yesu alukaki kozwa nkembo koleka oyo akanisaki. Alukaki te ete azwa mbano ndenye asalaki mokano ya Yehova awa na mabele. Kasi Yehova asalaki nini? Akumisaki Yesu na ndenge moko ya kokamwa. Ntango Nzambe asekwisaki ye, mpe azongaki na likoló, “atombolaki ye likoló koleka.” Mpe akómisaki Yesu ekelamu ya elimo oyo akokufa lisusu te, eloko oyo apesaki ata moto mosusu te liboso!\* (Bafilipi 2:9; 1 Timo-

te 6:16) Ndenge oyo Yehova andimaki Yesu mpo na mosala na ye ya sembo, ezali mpenza kokamwisa!

18 Nini ekosalisa biso tóluka kondimama na Yehova, kasi na mokili te? Tosengeli kota ya motema ete Yehova ayebaka **ntango nyonso** basaleli na ye ya sembo mpe apesaka bango mbano, mpe mbala mingi asalaka yango na ndenge oyo **bakoki kakanisa te**. Tokoki kaka komeka kakanisa ndenge oyo Yehova akopesa biso mbano na mikolo ezali koya. Kasi mpo na sikoyo, ntango tozali koyika mpiko na mikakatano mpe bampasi na mokili oyo mabe, tosengeli kobosana te ete mokili oyo ezali koleka. Na yango, ata soki mokili endimi biso, ekozala ya ntango molai te mpo ezali koleka. (1 Yoane 2:17) Tata na biso ya bolingo, Yehova akobosana soki moke te mosala na biso mpe bolingo oyo tozali komonisela nkombo na ye mpo “azangi boyengebene te.” (Baebre 6:10) Na ntembe te, akomonisa ete andimi biso, mbala mosusu na ndenge oyo tokanisaki ata moke te!

18. Nini ekosalisa biso tóluka ete Yehova andimaki, kasi mokili te?

---

Ndenge oyo Yehova andimaki Mwana na ye eteyi yo nini?

(Talá paragrafe 15-17)





## Miso na yo etalaka wapi?

*“Natomboli miso na ngai epai na yo, Ee Yo oyo ozali kofanda na likoló.”*—NZEMBO 123:1.

NZEMBO: 143, 124

### OKOPESA EYANO NINI?

Kotala epai ya Yehova elimboli nini?

Mpo na nini Moize abungisaki libaku ya kokota na Mokili ya Ndaka?

Mateya nini tokoki kozwa na makambo ekómelaki Moize?

TOZALI kobika na “ntango moko ya mpasi mpenza” oyo etondi na “mikakatano.” (2 Timote 3:1) Mpe bomoi ekokóma lisusu mpasi koleka liboso Yehova abebisa mokili oyo mabe mpe atya kimya ya solosolo awa na mabele. Na yango, tosengeli komituna boye: ‘Natalaka epai ya nani mpo na koluka lisalisi mpe litambwisi?’ Mbala mosusu okoki koloba “natalaka epai ya Yehova,” mpe yango ezali eyano eleki malamu.

<sup>2</sup> Kotala epai ya Yehova elimboli nini? Mpe ndenge nini tokoki komindimisa ete miso na biso etalaka epai ya Yehova ntango tozali na mikakatano? Bambula ebele liboso, mokomi moko ya Biblia alimbolaki ntina oyo tosengeli mpenza kotala epai ya Yehova ntango tozali na mposa ya lisalisi. (**Tágá Nzembo 123:1-4.**) Alobaki ete ntango totalaka epai ya Yehova, ezali lokola mosaleli oyo azali kotala epai ya nkolo na ye. Na ndenge nini? Mosaleli atyaka motema ete nkolo na ye akopesa ye bilei mpe akobatela ye. Kasi asengeli mpe kotala nkolo na ye ntango nyonso mpo na koyeba likambo oyo nkolo na ye alingi ete asala, mpe na nsima asengeli kosala yango. Ndenge moko mpe, tosengeli koyekola Liloba ya Nzambe moko-

1, 2. Kotala epai ya Yehova elimboli nini?

lo na mokolo mpe malamumalamu mpo na koyeba likambo oyo Yehova alingi tó-sala, mpe na nsima tosengeli kosala yango. Na yango, tokoki komindimisa ete Yehova akosalisa biso ntango tozali na mposa ya lisalisi.—Baefese 5:17.

3 Atako toyebi ete tosengeli ntango nyonso kotala epai ya Yehova, kasi na bantango mosusu tobosanaka kosala yango. Yango ekómelaki Marta, moninga ya Yesu. Akómaki “komitungisa na ebele ya misala oyo azalaki kosala.” (Luka 10:40-42) Soki Marta, moto ya sembo amitungisaki mpo na makambo mosusu, atako Yesu azalaki wana elongo na ye, tosengeli kokamwa te soki biso mpe tokómi komitungisa mpo na makambo mosusu. Na yango, nini ekoki kosala ete tótika kotala epai ya Yehova? Na lisolo oyo, tokomona ndenge oyo makambo ya bato mosusu ekoki kolongola likebi na biso. Mpe tokomona ndenge oyo tokoki kokoba kotala epai ya Yehova.

### MOTO YA SEMBO ABUNGISI LIBAKU

4 Na ntembe te Moize atalaki epai ya Yehova mpo na koluka litambwisi. Biblia elobi ete “atikalaki ngwi lokola nde azalaki komona Moto oyo amonanaka te.” (**Tángá Baubre 11:24-27.**) Elobi lisusu ete “mosakoli moko abimá naino te na Yisraele lokola Moize, oyo Yehova aye-baki ye mpenza boye na elongi.” (Kolimbola Mibeko 34:10) Kasi, atako Moize azalaki mpenza moninga ya Yehova, abungisaki libaku ya kokota na Mokili ya Ndaka. (Mitango 20:12) Likambo nini asalaki?

3. Nini ekoki kosala ete tótika kotala epai ya Yehova?

4. Mpo na nini tokoki kokamwa ndenge Moize abungisaki libaku ya kokota na Mokili ya Ndaka?

5 Pene ya sanza mibale nsima ya kobima na Ezipito, mpe liboso ya kokota na Mokili ya Ndaka, likambo moko ya mpa-si esalemaki. Bana ya Yisraele babandaki komilelalela mpo mai ezalaki te. Bakó-maki koimaima mpo na Moize, lokola makambo ekómaki ndongo, “Moize abel-laki Yehova ete ‘nakosala nini na bato oyo? Etikali moke bábamba ngai mabanga!’” (Kobima 17:4) Yehova apesaki Moize malako ya polele. Ayebisaki ye azwa nzete mpe abeta na libanga na Ho-rebe. Biblia elobi: “Moize asalaki bongo na miso ya mikóló ya Yisraele.” Na nsima mai ebandaki kobima mpe Bayisraele bazwaki mai ebele mpe batikaki koi-maima.—Kobima 17:5, 6.

6 Biblia elobi ete Moize apesaki esika yango nkombo Masa, oyo elimboli “komeka” mpe Meriba oyo elimboli “koswanisa.” Mpo na nini? “Mpo na koswanisa oyo bana ya Yisraele baswanisaki Moize mpe mpo bamekaki Yehova, na ndenge bazalaki koloba ete: ‘Yehova azali kati na biso to te?’”—Kobima 17:7.

7 Yehova amiyokaki ndenge nini na likambo oyo esalemaki na Meriba? Amo-naki ete bana ya Yisraele batombokelaki ye mpe bokonzi na ye, kasi kaka Moize te. (**Tángá Nzembo 95:8, 9.**) Bana ya Yisraele basalaki mpenza mabe. Na libaku wana, Moize asalaki malamu ndenge atalaki epai ya Yehova mpe alandaki malamumalamu malako na ye.

8 Nzokande, mbula soki 40 na nsima, likambo ya ndenge wana esalemaki lisusu. Bayisraele bakómaki pene na nsuka ya mobembo na bango na esobe.

5-7. Likambo nini Bayisraele basalaki mwa moke nsima ya kobima na Ezipito, mpe Moize asalaki nini?

8. Nini esalemaki pene na nsuka ya mobembo ya Bayisraele na esobe?

Bakómaki kofanda pene na Kadeshe, mosika te na Mokili ya Ndaka. Esika yango mpe ebengamaki Meriba.\* Mpo na nini? Mpo Bayisraele baimaimaki lisusu mpo mai ezalaki te. (Mitángo 20:1-5) Kasi na libaku oyo, Moize asalaki libunga moko monene.

9 Moize asalaki nini ntango bato batombokaki? Atalaki lisusu epai ya Yehova mpo na koluka litambwisi. Kasi mpo na mbala oyo Yehova ayebisaki Moize te **abeta** lingenda na ye na libanga. Ayebisaki ye nde akamata lingenda na ye, amema bato pene ya libanga mpe **aloba** na libanga. (Mitángo 20:6-8) Kasi, Moize asalaki bongo te. Ayokaki nkanda makasi mpe agangelaki bato, alobaki: “Bóyoka, sikoyo, bino batomboki! Tóbimisela bino mai na libanga oyo?” Na nsima abetaki na libanga, kaka mballa moko te, kasi mbala mibale.—Mitángo 20:10, 11.

10 Yehova asilikelaki Moize makasi. (Kolimbola Mibeko 1:37; 3:26) Mpo na nini Yehova asilikelaki ye? Moko ya bantina ekoki kozala mpo Moize atosaki te malako oyo Yehova apesaki ye.

11 Ezalaki mpe na ntina mosusu oyo mbala mosusu etindaki Yehova asilika. Mabanga oyo ezali na Meriba ya liboso ezali makasi mpenza. Ata soki moto abe-

\* Meriba oyo ekesanaki na Meriba mosusu oyo ezalaki pene ya Refidime, oyo bazalaki mpe kobenga yango Masa. Kasi, bisika yango nyonso mibale ebengami Meriba, mpamba te Bayisraele baimaimaki na bisika yango.—Talá karte oyo ezali na *Mwa buku mpo na koyekola Liloba ya Nzambe* eteni 7.

9. Malako nini Yehova apesaki Moize, kasi Moize asalaki nini? (Talá elilingi ya ebandeli.)

10. Yehova asalaki nini na likambo Moize asalaki?

11. Mpo na nini likambo oyo Moize asalaki ekokaki kotinda Bayisraele bákanaisa ete Yehova asalaki likamwisi te?

ti eloko na libanga na makasi ya ndenge nini, ezali mpasi mpenza mai ebima. Nzokande mabanga oyo ezali na Meriba ya mibale ekeseni mpenza na oyo ya liboso. Mingi na yango ezali lokola libanga oyo babengi *calcaires*. Lokola *calcaires* ezalaka mpenza makasi te, mbala mingi mai ekotaka na kati na yango mpe efandaka na nse. Na nsima, bato bakoki kozwa mai yango soki basali lidusu. Na yango, ntango Moize abetaki libanga na esika aloba na yango, ekokaki nde kotinda Bayisraele bákanaisa ete mai ebimaki yango moko, kasi ezali likamwisi ya Yehova te?\* Toyebi mpenza te.

### NDENGE OYO MOIZE AMONISAKI BOTOMBOKI

12 Ekoki kozala mpe na ntina mosusu oyo etindaki Yehova asilikela Moize ná Arona. Moize alobaki na bato ete: “**Tóbimisela** bino mai na libanga oyo?” Ntango Moize alobaki “to,” ekoki kozala ete azalaki koloba mpo na ye ná Arona. Likambo oyo Moize alobaki emonisaki ete azangaki botosi mpo apesaki Yehova lokumu te mpo na likamwisi wana. Nzembó 106:32, 33 elobi boye: “Lisusu na mai ya Meriba, batumolaki, bongo makambo ebebelaki Moize mpo na bango. Mpo basilikisaki elimo na ye mpe na mbébu na ye, abandaki **koloba maloba oyo akanaki te.**”# (Mitángo 27:14) Moize apesaki te Yehova lokumu oyo

\* Moto moko ya mayele na makambo ya Biblia alobi ete na kotalela mimeseno ya Bayuda, batomboki balobaki ete yango ezali likamwisi te mpo Moize ayebaki ete mai ezalaki na kati ya libanga yango. Yango wana balingaki asala lisusu likamwisi yango na libanga mosusu. Ya solo, ezalaki likambo ya sika te mpo na bango.

# Talá lisolo “Mituna ya batángi” na *Linóngi ya Moßenzeli* ya 15/10/1987, na Français.

12. Likambo nini mosusu ekokaki kotinda Yehova asilikela Moize ná Arona?

ebongi na ye. Yehova alobaki na Moize ná Arona ete: "Bino botombokelaki etinda na ngai." (Mitango 20:24) Ezalaki li-sumu monene mpenza!

**13** Yehova asengaki Moize ná Arona makambo mingi mpo apesaki bango mokumba ya kotambwisa libota na ye. (Luka 12:48) Mwa moke liboso, lokola libota mobimba ya ekólo Yisraele etombokaki, Yehova azwaki ekateli ete ekota te na Mokili ya Ndaka. (Mitango 14:26-30, 34) Na yango lokola Moize atombokaki, ezalaki likambo ya bosembo mpe ya boyengebene ete Yehova apesa ye etumbu kaka ndenge apesaki Bayisraele mosusu. Moize ná Bayisraele mosusu oyo batombokaki bakotaki te na Mokili ya Ndaka.

### NTINA YA LIKAMBO

**14** Likambo nini etindaki Moize atombokela Yehova? Talá lisusu maloba ya Nzembo 106:32, 33, elobi boye: "Lisusu na mai ya Meriba, batumolaki, bongo makambo ebebelaki Moize mpo na bango. Mpo **basilikisaki elimo na ye** mpe na mbébu na ye, abandaki koloba maloba oyo akanaki te." Atako Bayisraele batombokelaki Yehova, kasi Moize nde asilikaki. Azangaki komipekisa mpe akanisaki te mabe oyo maloba na ye ekokaki kosala.

**15** Moize atikaki ete makambo ya basusu elongola likebi na ye mpe atikaki kotala epai ya Yehova. Mbala ya liboso ntango bato bamilelaki mpo na mai, Moize asalaki kaka ndenge Yehova ayebisaki ye. (Kobima 7:6) Kasi ekoki kozala ete

---

13. Mpo na nini ezalaki likambo ya bosembo mpe ya boyengebene ete Yehova apesa Moize etumbu?

14, 15. Nini etindaki Moize atombokela Yehova?

alembaki nzoto mpe asilikaki mpo Bayisraele bamonisaki ezaleli ya botomboki na boumeli ya bambula ebele. Ntango mosusu Moize atyaki likebi nde na oyo azalaki komiyoka, kasi te na ndenge oyo akokaki kopesa Yehova nkembo.

**16** Soki Moize mosakoli ya sembo atikaki mpo na mwa ntango kotala epai ya Yehova mpe asalaki lisumu, yango eko-ki mpe kokómela biso. Moize akómaki pene ya kokota na Mokili ya Ndaka, biso mpe tokómi pene ya kokota na mokili ya sika. (2 Petro 3:13) Moto moko te akolinda azanga libaku wana ya kitoko. Kasi mpo tókota na mokili ya sika, tosengeli kokoba kotala epai ya Yehova mpe kotosa ye ntango nyonso. (1 Yoane 2:17) Matuya nini tokoki kozwa na likambo oyo Moize asalaki?

### MAKAMBO YA BASUSU EPEKISA YO TE KOTALA EPAI YA YEHAVA

**17 Zalá na komipekisa ata soki basilikisi yo.** Na bantango mosusu mokata-tano moko ekoki kokómela biso mbala na mbala. Kasi Biblia elobi ete: "Tótika te kosala oyo ezali malamu, mpo na ntango oyo ekoki tokobuka mbuma soki tolémbi te." (Bagalatia 6:9; 2 Batesaloniki 3:13) Soki basali biso likambo ya mabe mbala na mbala, tokopekisa lolemo na biso mpe tokosilika nokinoki te? (Masese 10:19; 17:27; Matai 5:22) Soki batumoli biso, tosengeli koyekola 'kotikela nde nkanda esika' elingi koloba kotikela Yehova nkanda. (**Tángá Baroma 12:17-21.**) Yango elimboli nini? Na esika ya kosilika, tosengeli kozala mome-ma molai mpe kotika ete Yehova akata

---

16. Mpo na nini tosengeli kotsya likebi na likambo oyo Moize asalaki?

17. Tosengeli kosala nini mpo tósilikaka nokinoki te?

likambo na ntango oyo alingi. Soki toluki kozongisa mabe na mabe na sika ya kotala epai ya Yehova, ekomonisa ete tozali kotosa ye te.

**18 Landá na likebi mpenza malako ya sika.** Tolandaka na likebi mpenza malako ya sika oyo Yehova apesaka biso? Soki ee, tokokoba kosala makambo te ndenge tomesanaki kosala liboso. Kutu, tokokakatana te kotosa malako nyonso Yehova apesaka biso na nzela ya ebongiseli na ye. (Baebre 13:17) Tosengeli mpe kokeba ete ‘tökende mosika te koleka makambo oyo ekomamá.’ (1 Bakorinti 4:6) Soki tozali kolanda na likebi malako ya Yehova, ekomonisa ete tozali kokoba kotala epai na ye.

**19 Kotika te ete mabunga ya basusu ebebisa boninga na yo na Yehova.** Soki tokobi kotala epai ya Yehova, tokobebisa te boninga na biso na ye mpe toksilika noki te soki basali biso mabe.

18. Likambo nini tosengeli kobosana te na oyo etali kolanda malako?

19. Tokoki kosala nini mpo mabunga ya basusu ebebisa te boninga na biso na Yehova?

Yango ezali na ntina mingi soki, lokola Moize biso mpe tozali na mikumba na ebongiseli ya Nzambe. Ya solo, mpo tóbika, biso nyonso tosengeli kosala makasi mpe kotosa Yehova. (Bafiliipi 2:12) Kasi, soki tozali na mikumba ebele, Yehova akosenga biso mpe makambo mingi. (Luka 12:48) Soki tolingaka mpenza Yehova, eloko moko te ekakabola biso na bolingo na ye.—Nzembo 119:165; Baroma 8:37-39.

**20** Tozali kobika na ntango moko ya mpasi mpe ya mikakatano. Na yango, ezali na ntina ete miso na biso ekoba kotala epai ya Yehova, oyo ‘afandaka na likoló,’ mpo na koyeba likambo alingi tósala. Tosengeli kotika te ete makambo ya basusu ebebisa boninga na biso na Yehova. Likambo oyo ekómelaki Moize ezali koteya biso mpenza. Na esika ya kosala mabe ntango basusu basali mabunga, tiká ete tózwa ekateli ya ‘kotala Yehova Nzambe na biso kino akomonisela biso boboto.’—Nzembo 123:1, 2.

20. Ekateli nini tosengeli kozwa?



Mateya nini tosengeli kozwa na likambo oyo Moize asalaki ntango basusu basalaki mabunga?  
(Talá paragrafe 19)



# “Nani azali na ngámbo ya Yehova”

“Okobanga Yehova Nzambe na yo. Okosalela ye, mpe okokangama na ye.”—KOLIMBOLA MIBEKO 10:20.

KOKANGAMA na Yehova ezali likambo ya bwanya. Moto moko te azali na nguya, bwanya, mpe bolingo lokola Nzambe! Nani akolina kozala na ngámbo na ye te? (Nzembo 96:4-6) Kasi, basaleli mosusu ya Yehova bakakatanaki ntango esengaki bápona ngámbo ya Yehova.

2 Na lisolo oyo, tokolobela bandakisa ya bato mosusu oyo babolaki ete bazali na ngámbo ya Yehova, mpe kaka na ntango wana bazalaki kosala makambo oyo Yehova ayinaka. Mateya ya ntina mingi oyo tokozwa na bandakisa na bango ekosalisa biso tótikala sembo epai ya Yehova.

## YEHOVA ATALATALAKA MITEMA NA BISO

3 Tótalela ndakisa ya Kaina. Azalaki kosambela banzambe ya lokuta te, atako bongo Yehova andimaki losambo na ye te. Mpo Kaina akolisaki makanisi ya mabe na motema na

- 1, 2. (a) Mpo na nini kozala na ngámbo ya Yehova ezali likambo ya bwnya? (b) Tokolobela nini na lisolo oyo?
3. Mpo na nini Yehova alukaki kosalisa Kaina, mpe ayebisaki ye nini?

NZEMBO: 28, 32

## OKOPESA EYANO NINI?

Mpo na nini Yehova andimaki lisusu Kaina ná Salomo te?

Ndenge nini Moize ná Arona bamonisaki ete bazalaki na ngámbo ya Yehova?

Liteya nini tokoki kozwa na motema mawa mpe kolimbisa ya Yehova?

ye. (1 Yoane 3:12) Yehova akebisaki ye na maloba oyo: "Soki obandi kosala makambo ya malamu, okondimama te? Kasi soki osali makambo ya malamu te, lisumu ebatami na monoko ya ndako na yo, mpe ezali na mposa ya kokanga yo; mpe yo, okokoka kolonga yango?" (Ebandeli 4:6, 7) Yehova amonisaki polele ete soki Kaina abongoli motema mpe aponi kozala na ngámbo na ye, ye mpe akokóma na ngámbo ya Kaina.

**4** Soki Kaina abongolaki makanisi na ye, Yehova alingaki kondima losambo na ye. Kasi aboyaki koyoka toli ya Nzambe. Makanisi mpe mposa na ye ya moimi ememaki yetii na kosala likambo moko ya mabe. (Yakobo 1:14, 15) Ntango Kaina azalaki elenge mbala mosusu akanisaki te ete akotemela Yehova mokolo mosusu. Kasi sikoyo aboyi koyoka toli ya Nzambe, atombokeli ye, mpe abomi ndeko na ye!

**5** Ndene moko na Kaina, lelo oyo mokristo akoki koloba ete asambelaka Yehova mpe kaka na ntango yango asalaka makambo oyo Yehova ayinaka. (Yuda 11) Ekoki kozala ete asakolaka mpe azangisaka makiita te. Kasi, kaka na ntango yango, akoki kotika ete makanisi ya mbindo, ya lokoso, to makanisi ya koyina basusu ezwa misisa na motema na ye. (1 Yoane 2:15-17; 3:15) Makanisi ya ndene wana ekoki komema na kosala lisumu. Atako basusu bakoki te koyeba makanisi mpe misala na biso, kasi Yehova ayebi yango. Ayebi soki tozali mpenza na ngámbo na ye.—**Tángá Yirimia 17:9, 10.**

**6** Ata ntango tosali mabunga, Yehova

- 
4. Kaina asalaki nini ntango azwaki libaku ya konna kozala na ngámbo ya Yehova?
  5. Makanisi ya ndene nini ekoki kosala ete Yehova andima biso lisusut te?
  6. Ndene nini Yehova asalisaka biso tólonga bamposa mabe?

abwakaka biso mbala moko te. Ntango tobandi kokende na nzela moko ya mabe, Yehova alobaka na biso ete: "Bózongela ngai, mpe ngai nakozongela bino." (Malaki 3:7) Yehova ayebi ete tozali na bolembu oyo tobundaka na yango. Kasi alingi ete tótala makasi mpe tótémela oyo ezali mabe. (Yisaya 55:7) Soki tosali yango, alaki ete aksalisa biso mpe akopesa biso makasi oyo tosengeli na yango mpo na kolonga bamposa mabe.—Ebandeli 4:7.

### TÓMIKOSA TE

**7** Tokoki kozwa mateya ebele na ndakisa ya Mokonzi Salomo. Na bolenge na ye, azzalaki na boyokani malamu na Yehova. Nzambe apesaki ye bwanya mingi mpe mosala ya ntina ya kotonga tempelo kitoko na Yerusalem. Kasi, Salomo abebisaki boninga na ye na Yehova. (1 Bakonzi 3:12; 11:1, 2) Mobeko ya Nzambe elobaki polele ete mokonzi asengelaki te "kokóma na basi ebele, noki motema na ye epengwa." (Kolimbola Mibeko 17:17) Salomo atosaki mobeko yango te, mpe nsukansuka abalaki basi 700 mpe akómaki na bamakango 300! (1 Bakonzi 11:3) Mingi kati na basi yango bazalaki bapaya oyo bazalaki kosambela banzambe ya lokuta. Na yango, Salomo abukaki mpe mobeko ya Nzambe oyo epekkisaki kobala basi-bapaya.—Kolimbola Mibeko 7:3, 4.

**8** Mokemoke, Salomo atikaki kolinga Yehova mpe mibeko na ye. Nsukansuka, asalaki makambo ya mabe mpenza. Atongaki etumbelo mpo na nzambe-mwasi Ashitorete mpe Kemoshe, na nsima akómaki kosambela banzambe yango elongo na basi na ye. Kutu, Salomo atongaki bitumbelo yango na ngomba oyo etalani na Yerusalem.

- 
7. Ndene nini Salomo abebisaki boninga na ye na Yehova?
  8. Ndene nini Salomo asilikisaki Yehova?



Bato oyo olekisaka ntango elongo na bango bakoki kosala nini na boninga na yo na Yehova?

(Talá paragrafe 11)

me, esika oyo atongaki tempelo ya Yehova! (1 Bakonzi 11:5-8; 2 Bakonzi 23:13) Mbala mosusu Salomo azalaki kokanisa ete lokola azalaki kokoba kopesa bambeka na tempelo, Yehova akolandela te makambo mabe oyo azalaki kosala.

9 Kasi Yehova alekisaka masumu kaka boye te. Biblia elobi ete: "Yehova asilikelaki Salomo, mpamba te motema na ye ebednamaki, etiki Yehova . . . , oyo abimelaki ye mbala mibale. Mpe mpo na likambo yango, apesaki ye mitindo ete alanda banzambe mosusu te; kasi ye atosaki te makambo oyo Yehova apesaki ye mitindo." Na yango, Nzambe andimaki ye lisusu te mpe asundolaki ye. Bakitani ya Salomo bayangelaki te na libota mobimba ya Yisraele, mpe mabota oyo elandaki nsima enyokwamaki mingi mpenza.—1 Bakonzi 11:9-13.

10 Ndenge esalemaki mpo na Salomo, soki toponi baninga oyo batosaka mitinda ya Yehova te, bakoki kobebisa makanisi na biso mpe kobebisa boninga na biso na Yehova. Ekoki kozala ete basusu bazali bandeko na biso ya lisangá, kasi bazali na boninga makasi te na Yehova. To mpe bakoki

9. Nini esalemaki ntango Salomo atosaki te makebisi ya Nzambe?

10. Nini ekoki kobebisa boninga na biso na Yehova?

kozala bandeko ya libota, baninga ya kartye, ya mosala, to ya kelasi oyo basambelaka Yehova te. Soki tozali kolekisa ntango na bato oyo batosaka mitinda ya Yehova te, tokoki kokóma mpenza lokola bango mpe tokoki kobebisa boninga na biso na Nzambe.

11 **Tángá 1 Bakorinti 15:33.** Bato mingi bazalaka na bizaleli mosusu ya malamu. Mpe baoyo basambelaka Yehova te mbala mosusu basalaka kaka makambo ya mabe te. Ntango mosusu oyebi mpe bato ya ndenje wana. Yango elingi nde koloba ete bazali baninga malamu? Bakoki kosala nini na boninga na yo na Yehova? Basalisaka yo okóma moninga ya Yehova? Makambo nini ezali mpenza na ntina na miso na bango? Balobelaka makambo nini? Masolo na bango ezalaka kaka ya molato ya mikolo oyo, mbongo, baapareyi, kominanola, mpe makambo mosusu ya ndenje wana? Mbala mingi balobaka mabe mpo na basusu? Basepelaka koloba maseki ya nsóni? Yesu alobaki ete: "Monókə elobaka nde makambo oyo etondi na motema." (Matai 12:34) Soki omoni ete bato oyo bolejisaka ntango elongo bazali kobebisa boninga na yo na Yehova, salá ete olekisaka ntango mingi te

11. Nini ekoki kosalisa biso tópona baninga ya malamu?

na bango, mpe soki esengeli, katá boninga ya ndenge wana.—Masese 13:20.

### YEHOVA ASENGAKA BISO TÓSAMBELA KAKA YE

**12** Tokoki mpe kozwa mateya na makambo elekaki mwa moke nsima ntango Yehova abimisaki Bayisraele na boombo na Ezipito. Ntango bayanganaki liboso ya ngomba Sinai, Yehova amimonisaki epai na bango na ndenge ya kokamwa! Bamonaki bankake ná mikalikali, ná lipata moko ya monene mpe bayokaki lokito makasi mpenza ya liseke. (Kobima 19:16-19) Na nsima, bayokaki mongongo ya Yehova ezali koloba ete azali “Nzambe oyo asengaka kokangamma kaka na ye.” Apesaki mpe elaka ete akozala sembo epai ya baoyo balingaka ye mpe batosaka mibeko na ye. (**Tángá Kobima 20:1-6.**) Yehova amonisaki Bayisraele polele ete soki batikali na ngámbo na ye, ye mpe akozala na ngámbo na bango. Soki ozalaki na kati ya bato wana ebele, koyoka maloba ya Yehova elingaki kosala ete omiyoka ndenge nini? Na ntembe te, olingaki koyanola lokola Bayisraele, oyo balobaki: “Maloba nyonso oyo Yehova alobi, tokosalela yango.” (Kobima 24:3) Kasi eumelaki te, likambo moko oyo ekanamaki te etyaki Bayisraele na komekama.

**13** Bayisraele babangaki mpenza ndenge oyo Nzambe amonisaki nguya na ye, yango wana Moize amataki na ngomba Sinai mpo na kosolola na Yehova mpo na bango. (Kobima 20:18-21) Kasi Moize aumelaki na ngomba. Emonani lokola ete Bayisraele bayebaki te básala nini mpo motambwisi na

---

12. (a) Mwa moke nsima ya kobima na Ezipito, Yehova ayebisaki Bayisraele nini? (b) Ntango Yehova asengaki Bayisraele básambela kaka ye bapesaki eyano nini?

13. Likambo nini etyaki bosembo ya Bayisraele na komekama?

bango azalaki te. Basalaki nini? Ekoki kozala ete batyaki motema mingi epai ya Moize, moto oyo azalaki kotambwisa bango. Babandaki komitungisa mpe balobaki na Arona ete: “Telemá, salelá biso nzambe oyo akotambola liboso na biso, mpamba te Moize yango, moto oyo abimisaki biso na mokili ya Ezipito, toyebi mpenza te nini ekómeli ye.”—Kobima 32:1, 2.

**14** Bayisraele bayebaki ete ezelaki mabe kosambela bikeko. (Kobima 20:3-5) Kasi eumelaki te babandaki kosambela mwana-ngombé! Atako batosaki mibeko ya Yehova te, batyaki na makanisi ete bazalaki kaka na ngámbo na ye. Kutu Arona abengaki losambo ya mwana-ngombé yango “feti mpo na Yehova”! Yehova asalaki nini? Ayebisaki Moize ete bato “babebisi makambo” mpe “balongwe nzela oyo napesaki bango mitindo.” Yehova ayokaki nkanda makasi kutu akanisaki ata koboma ekólo mobimba.—Kobima 32:5-10.

**15** Kasi, Yehova azali Nzambe ya motema mawa. Azwaki ekateli ya koboma ekólo yango te. Kutu, apesaki Bayisraele libaku ya komonisa ete balingi kozala na ngámbo na ye. (Kobima 32:14) Ntango Moize amonaki ete bato bazalaki koganga, koyemba, mpe kobina liboso ya ekeko, apanzaki mwana-ngombé mpe atutaki yango tii ekómaki putulu. Na nsima agangaki ete: “Nani azali na ngámbo ya Yehova? Aya epai na ngai!” Mpe “bana mibali nyonso ya Levi babandaki koyangana epai” ya Moize.—Kobima 32:17-20, 26.

**16** Atako Arona asalaki mwana-ngombé ya wolo, abongolaki motema mpe elongo na

---

14. Makanisi nini ya libunga Bayisraele bazalaki na yango, mpe Yehova asalaki nini?

15, 16. Ndenge nini Moize ná Arona bamonisaki mpenza ete bazalaki na ngámbo ya Yehova? (Talá elilingi ya ebandeli.)

bana ya Levi mosusu, baponaki ngámbo ya Yehova. Bato wana ya sembo bamonisaki polele ete bazalaki te na ngámbo ya basumuki wana. Bazwaki ekateli ya malamu, mpo kaka na mokolo wana, bankótó ya bato oyo basambelaki mwana-ngombé bakufaki. Kasi baoyo bazalaki na ngámbo ya Yehova bakufaki te, mpe Nzambe alobaki ete akopambola bango.—Kobima 32:27-29.

<sup>17</sup> Likambo yango eteyi biso nini? Ntoma Paulo alobaki: “Makambo wana ekómi bandakisa na biso,” mpo biso tózala “basambeli ya bikeko te.” Paulo alimbolaki ete masolo yango “ekomamaki mpo ezala likebisi mpo na biso baoyo tokómi na bansuka ya bantango oyo. Na yango, moto oyo akanisi ete atelemi akeba ete akwea te.” (1 Bakorinti 10:6, 7, 11, 12) Ndenge Paulo amonisaki yango, ata bato oyo basambelaka Yehova bakoki kosala makambo oyo ezali mabe. Bakoki kokanisa ete Yehova azali kokoba kondima bango. Kasi, ezali te mpo moto alingi kozala moninga ya Yehova to alobi ete azali sembo epai ya Yehova nde emonisi ete Yehova akondima ye kaka. —1 Bakorinti 10:1-5.

<sup>18</sup> Bayisraele bakanisaki ete Moize akoumela te na ngomba Sinai, lokola aumelaki babandaki komitungisa. Soki nsuka ya ebonigisi oyo eyei te ndenge oyo tozali kokanisa, biso mpe tokoki kokómá komitungisa. Tokoki mbala mosusu kokanisa ete makambo kitoko oyo Yehova alaki biso ekokokisama mpenza te, mpe tokoki kotya makansi nyonso na bamposa na biso ya mosuni na esika ya kosala mokano ya Nzambe. Soki tokebi te, tokoki kokómá mosika na Yehova mpe kobanda kosala makambo oyo tokanisaki kosala ata mokolo moko te.

17. Liteya nini tozwi na makambo oyo ntoma Paulo akomaki mpo na mwana-ngombé ya wolo?

18. Nini ekoki kosala ete tókómá mosika na Yehova, mpe yango ekoki kobimisa makama nini?

<sup>19</sup> Yehova asengaka biso tótosa ye na motema na biso mobimba mpe tósambela kaka ye. (Kobima 20:5) Mpo na nini asengi biso bongo? Mpo alingaka biso. Soki tozali kosala te oyo Yehova alingi, tokosala oyo Satana alingi, mpe yango ekoki komemela biso mpasi. Ntoma Paulo alobaki ete: “Bokoki te komela kópɔ ya Yehova mpe kópɔ ya bademo; bokoki te kolya na ‘mesa ya Yehova’ mpe na mesa ya bademo.”—1 Bakorinti 10:21.

### KANGAMÁ NA YEHOVA

<sup>20</sup> Kaina, Salomo, mpe Bayisraele nyonso bazwaki libaku ya kobongola motema mpe kobongisa bizaleli na bango. (Misala 3:19) Ezali polele ete Yehova asundolaka mbala moko te bato kaka mpo basali libunga. Kanisá ndenge alimbisaki Arona. Lelo oyo, Yehova akebisaka biso na bolingo mpenza mpo na kobatela biso tósala te oyo ezali mabe. Asalelaka Biblia, mikanda na biso, mpe bandeko na biso bakristo. Soki tozali kotya likebi na makebisi ya Yehova, tokomindimisa ete akomonisela biso motema mawa.

<sup>21</sup> Boboto monene ya Yehova ezali na ntina. (2 Bakorinti 6:1) Epesaka biso libaku ya ‘koboya ezaleli ya kotyola Nzambe mpe bamposa ya mokili.’ (**Tángá Tito 2:11-14.**) Lokola tozali na mokili oyo, ekozala kaka na makambo oyo ekotya bosembo na biso epai Yehova na komekama. Zalá na ekateli ya kotikala na ngámbo ya Yehova, mpe kobosana te etinda oyo: “Okobanga Yehova Nzambe na yo. Okosalela ye, mpe okokangama na ye”—Kolimbola Mibeko 10:20.

19. Likambo nini tosengeli ntango nyonso kobosana te, mpe mpo na nini?

20. Ndenge nini Yehova asalisaka biso ata ntango tosali libunga?

21. Tosengeli kosala nini soki bosembo na biso epai ya Yehova etyami na komekama?



## Tozali bato ya Yehova

*“Esengo na ekólo oyo Yehova azali Nzambe na yango, bato oyo ye aponi bázala libula na ye.” —NZEMBO 33:12.*

NZEMBO: 40, 50

### OKOPESA EYANO NINI?

Tomonisaka nini ntango tomipesi na Yehova mpe tozwi batisimo?

Mpo na nini ndenge tosambe-laka kaka Yehova ekamwisaka bato mosusu?

Mpo na nini tosengeli ko-yambaka bapaya, kokabaka, kolimbisaka mpe kozala malamu na bandeko na biso?

BILOKO nyonso ezali ya Yehova! ‘Likoló, ee mosika kuna na likoló mpenza, ná mabele ná nyonso oyo ezali na kati,’ ezali ya Yehova. (Kolimbola Mibeko 10:14; Emoniseli 4:11) Lokola Yehova akelá bato, biso nyonso tozali bato na ye. (Nzembo 100:3) Kasi, na boumeli ya lisolo ya bato, Nzambe asilá kopona etuluku moko ya bato mpo bázala bato na ye moko mpenza.

2 Na ndakisa, Nzembo 135 elobelí basaleli ya Yehova ya sembo na Yisraele ya kala lokola “eloko na ye moko.” (Nzembo 135:4) Lisusu, Hosea asakolaki ete bato mosusu oyo bazali Bayisraele te bakokómá bato ya Yehova. (Hosea 2:23) Esakweli wana ekokisamaki na mobu 36 ya T.B, ntango Yehova akómaki mpe kopona bato oyo bazalaki Bayisraele te mpo báyangela elongo na Kristo na likoló. (Misala 10:45; Baroma 9:23-26) Bato yango oyo batyami mafuta na elimo babeengami “ekólo moko mosantu.” Bazali ‘eloko ya Yehova ye moko.’ (1 Petro 2:9, 10) Kasi tokoloba nini mpo na bakristo ya sembo nyonso oyo bazali na elikya ya kozala na bomoi ya seko awa na mabele? Yehova abengi mpe bango “bato na

1. Mpo na nini tokoki koloba ete biloko nyonso ezali ya Yehova? (Talá elilingi ya ebandeli.)
2. Na Biblia banani Yehova aponaki bázala mpenza bato na ye?

ngai” mpe “bato oyo naponi.”—Yisa-ya 65:22.

**3** Lelo oyo, “etonga moke,” oyo bazali na elikya ya bomoi ya seko na likoló, mpe “bampate mosusu,” oyo bazali na elikya ya bomoi ya seko awa na mabelle, bango nyonso basambelaka Yehova elongo lokola “etonga kaka moko.” (Luka 12:32; Yoane 10:16) Tolungi mpenza komonisa botondi epai ya Yehova ndenge aponá biso tózala bato na ye mpenza. Na lisolo oyo, tokolobela ndenge tokoki komonisa botondi na biso epai ya Yehova mpo na lokumu monene oyo apesi biso.

#### TOPESÁ YEHובה BOMOI NA BISO

**4** Tomonisaka botondi na biso epai ya Yehova ntango tomipesaka na ye mpe tozwaka batisimo. Na ndenge yango bato nyonso bamonaka ete tokómí bato ya Yehova mpe tolungi kotosa ye. (Baebre 12:9) Yesu asalaki likambo ya ndenge wana ntango azwaki batisimo. Atako azalaki na kati ya ekólo oyo emipesaki na Yehova, ye moko mpe amipesaki lisusu na Yehova. Ezalaki lokola nde alobaki boye: “Ee Nzambe na ngai, nasepeli kosala mokano na yo.”—Nzembo 40:7, 8.

**5** Yehova ayokaki ndenge nini ntango Yesu azwaki batisimo? Biblia elobi ete: “Nsima ya kobatisama, na mbala moko Yesu abimaki na mai; mpe talá! likoló efungwamaki, mpe amonaki elimo ya

---

3. (a) Lelo oyo, Yehova aponi banani bázala bato na ye? (b) Tokolobela nini na lisolo oyo?

4. Ndenge nini tokoki komonisa botondi ndenge Yehova andimi tózala na boyokani malamu na ye, mpe ndenge nini Yesu asalaki yango?

5, 6. (a) Yehova alobaki nini ntango Yesu azwaki batisimo? (b) Ndakisa nini ekoki kosalisá biso tóyeba ndenge oyo Yehova ayokaka ntango tomipesaka epai na ye?

Nzambe ezali kokitela ye lokola ebenga. Mpe talá! Mongongo moko eutaki na likoló elobi: ‘Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo nandimi.’” (Matai 3:16, 17) Banda kala Yesu azalaki moto ya Yehova. Kasi Yehova asepelaki ntango Yesu ape-saki bomoi na ye mpo na kosala mokano na ye. Ndenge moko mpe, Yehova asepelaki ntango tomipesaka na ye, mpe akopambola biso.—Nzembo 149:4.

**6** Lokola biloko nyonso ezali ya Yehova, tokoki kopesa ye nini? Kanisá ete moto moko azali na bafololo ya kitoko na elanga na ye. Mokolo moko mwana na ye ya mwasi ya moke abuki fololo moko mpe apesi ye yango. Atako fololo yango ezali ya tata, akosepela mingi na likabo yango. Mpo yango ezali komonisa ete mwana alingaka tata na ye. Fololo oyo mwana apesi ezali na motuya koleka bafololo mosusu nyonso oyo ezali na elanga. Ndenge moko mpe, Yehova asepelaki ntango topesi ye bomoi na biso mobimba.—Kobima 34:14.

**7 Tángá Malaki 3:16.** Mpo na nini ezali na ntina ete omipesa na Yehova mpe ozwa batisimo? Ezali solo ete ntango kaka obandaki kosalema na libumu, na ntango wana ozalaki moto ya Yehova, oyo azali Mozalisi ya biloko nyonso. Kanisá esengo oyo Yehova akozala na yango soki ondimi ye lokola Mokonzi mpe omipesi na ye! (Masese 23:15) Yehova ayebi baoyo basalelaka ye na motema mobimba, mpe akomaka bankombo na bango na “buku ya kokanisama.”

**8** Soki tolungi ete nkombo na biso etikala na “buku ya kokanisama” ya

---

7. Ndenge nini Malaki asalisi biso tóyeba ndenge oyo Yehova ayokaka mpo na baoyo basalelaka ye na motema mobimba?

8, 9. Yehova asengaka nini na bato oyo akomá bankombo na bango na ‘buku na ye ya kokanisama’?



Makambo ya bomoi na yo  
emonisaka polele ete ozali  
Motatoli ya Yehova?  
(Talá paragrafe 12, 13)

Yehova, ezali na likambo oyo tosengeli kosala. Malaki alobaki ete tosengeli komba Yehova mpe komanyola nkombo na ye. Soki tosambelaka moto to eloko moko boye, nkombo na biso ekolongolama na buku ya Yehova!—Kobima 32:33; Nzembo 69:28.

9 Na yango, tosengeli kosuka kaka te na kopesa Yehova elaka ya kosala mokano na ye mpe kozwa batisimo. Ezali na makambo oyo tosalaka kaka mbala moko, kasi kosambela Yehova ezali likambo ya bomoi mobimba. Mikolo nyonso ya bomoi na biso, tosengeli komonisa na misala ete totosaka Yehova.—1 Pedro 4:1, 2.

### TOBOYAKA BAMPOSA YA MOKILI

10 Na lisolo eleki, tomonaki ete Kaina, Salomo, mpe Bayisraele balobaki ete basambelaka Yehova, kasi batikalaki sembo epai na ye te. Bandakisa wana eteyi biso ete tosengeli te kosuka kaka na koloba ete tosambelaka Yehova. Tosengeli koyi-

10. Bokeseni nini esengeli kozala katí na baoyo basalelaka Yehova mpe baoyo basalelaka ye te?

na oyo ezali mabe mpe kolinga oyo ezali malamu. (Baroma 12:9) Yehova alobaki ete bokeseni mpenza ekozala “katí na moyengebene ná moto mabe, katí na moto oyo asalelaka Nzambe ná moto oyo asaleli ye te.”—Malaki 3:18.

11 Tozali mpenza na botondi ndenge Yehova aponi biso tózala bato na ye! Esengeli “bato nyonso bámona polele” ete tozali kokola na elimi. (Matai 5:16; 1 Timote 4:15) Omituna boye: ‘Bato bakoki komona ete nazali mpenza sembo epai ya Yehova? Nazalaka na esengo ya koyebisa bato ete nazali Motatoli ya Yehova? Tókanisa ndenge oyo Yehova akoyoka soki toyokaka nsóni ya koyebisa basusu ete tozali bato na ye.—Nzembo 119:46; **tángá Marko 8:38.**

12 Likambo ya mawa ezali ete Batatoli ya Yehova mosusu balandaka “elimo ya mokili.” Yango esali ete bákesana te na

11. Mpo na nini esengeli kozala mpasi te bato nyonso bámona ete tosambelaka kaka Yehova?

12, 13. Ndenge nini bandeko mosusu basali ete ekóma mpasi bato báyeba ete bazali Batatoli ya Yehova?



Kolanda te bato oyo  
bazali mpenza te na  
ngámbo ya Yehova

bato oyo basambelaka Yehova te. (1 Bakorinti 2:12) “Elimo ya mokili” esalaka ete bato bátya makanisi na bamposa na bango ya moimi. (Baefese 2:3) Na ndakisa, atako tozwaka batoli ndenge na ndenge, basusu bandimaka kolata bilamba oyo ebongi te. Balataka bilamba oyo ekangi nzoto mpe oyo ezali kolakisa binama ya nzoto, bakendaka na yango ata na makita to mayangani. To balekiska ndelo na ndenge na bango ya kobongisa nsuki. (1 Timote 2:9, 10) Yango wana, ekoki kozala mpasi mpe basusu báyeba soki bazali Batatoli ya Yehova te.—Yakobo 4:4.

13 Ezali na makambo mosusu oyo emonisi ete Batatoli ya Yehova mosusu bakeseni te na mokili. Na ndakisa, na bafeti, bato mosusu babinaka na ndenge oyo ebongi te na bakristo. Bafotó mpe maloba oyo Batatoli mosusu batyaka na basite Internet emonisaka ete bazali na makanisi ya mokili. Mbala mosusu bázwa te disiplini na lisangá mpe na lisumu moko ya monene, kasi bakoki kobebisa bizaleli ya bandeko oyo bazali kosa-

la makasi mpo na kokesana na mokili.

### —Tángá 1 Petro 2:11, 12.

14 Eloko nyonso ya mokili ebongisamá mpo tótya makanisi na biso na “mposa ya nzoto mpe mposa ya miso mpe kolakisa na lolendo biloko ya kobikela.” (1 Yoane 2:16) Lokola tozali bato ya Yehova, esengeli “tóboa ezaleli ya kotypa Nzambe mpe bamposa ya mokili mpe tófanda na makanisi malamu mpe na boyengebene mpe na ezaleli ya kokangama na Nzambe na ntango oyo.” (Tito 2:12) Makambo nyonso ya bomoi na biso, ezala maloba, kolya, komela, ndenge ya kolata, mpe mosala, esengeli komonana polele epai ya moto nyonso ete tozali bato ya Yehova.—Tángá 1 Bakorinti 10:31, 32.

### ‘TÓLINGANAKA MAKASI’

15 Ndenge oyo tosalelaka bandeko ya lisangá makambo emonisaka soki tozwaka boninga na biso na Yehova na motuya to

14. Tosengeli kosala nini mpo na kobatela boninga na biso na Yehova?

15. Mpo na nini tosengeli kosalela bandeko na biso makambo na boboto mpe na bolingo?

te. Biso nyonso tozali bato ya Yehova. Soki tozali te kobosana likambo yango, ntango nyonso tokosalela bango makambo na boboto mpe na bolingo. (1 Bate-saloniki 5:15) Yango ezali na ntina nini? Yesu alobaki na bayekoli na ye ete: “Na ndenge yango bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai, soki bozali na bolingo na kati na bino.”—Yoane 13:35.

16 Ndakisa moko oyo euti na Mibeko ya Moize ekoki kosalisa biso tóyeba ndenge oyo tosengeli kosalela basusu makambo na lisangá. Na tempelo ya Yehova, ezalaki na bisaleli oyo ezalaki kosalelama kaka mpo na losambo. Mibeko emonisaki polele ndenge oyo Balevi basengelaki kosalela yango, mpe moto nyonso oyo aboyaki kolanda malako wana asengelaki kobomama. (Mitángo 1:50, 51) Soki Yehova atyaki likebi na ndenge oyo bazalaki kosalela bisaleli ya losambo, na ntembe te atyaka likebi koleka na makambo oyo basalelaka bato oyo bamipesá na ye, mpe bazali sembo! Amonisaki ete azwaka biso na motuya mingi ntango alobaki: “Mpo moto oyo azali kosimba bino azali kosimba mbuma ya liso na ngai.”—Zekaria 2:8.

17 Malaki alobaki ete Yehova “azalaki kota likebi mpe koyoka” ndenge oyo basaleli na ye bazalaki kosalelana makambo. (Malaki 3:16) Yehova “ayebi bato na ye.” (2 Timote 2:19) Ayebi mpenza makambo nyonso tosalaka mpe tololaka. (Baebre 4:13) Ntango tomoniseli ndeko moko boboto te, Yehova amonaka yango. Kasi tokoki komindimisa mpe ete Yehova amonaka mpe ntango toyambaka bapaya, tokabaka, tolimbisaka,

16. Ndakisa nini ya Mibeko ya Moize emonisni ndenge oyo Yehova alingaka basaleli na ye?

17. Makambo nini Yehova ‘atyaka likebi mpe ayokaka’?

mpe ntango tomonisaka ezaleli ya boboto.—Baebre 13:16; 1 Petro 4:8, 9.

### “YEHOVA AKOSUNDOLA BATO NA YE TE”

18 Tozali mpenza na mposa ya komonisa botondi na biso epai ya Yehova ndenge tozali bato na ye. Toyebi ete ntango topesaki bomoi na biso epai na ye, tozwaki mpenza ekateli oyo eleki malamu. Atako tozali na “kati ya libota oyo etengamá mpe egumbamá,” tolingi ete bato bámona ete tozali na ‘mbeba te mpe na ngambo te’ mpe tozali “kongenga lokola miinda na mokili.” (Bafilipi 2:15) Mpo na yango, tozali na ekateli ya koboya kosala eloko nyonso oyo Yehova ayini. (Yakobo 4:7) Lisisu, tolingaka mpe tomyaka bandeko na biso mpo bango mpe bazali bato ya Yehova.—Baroma 12:10.

19 Biblia epesi elaka oyo: “Yehova akosundola bato na ye te.” (Nzembo 94:14) Yango ezali ndanga mpo na biso. Ezala likambo nini ekómeli biso, Yehova akozala na biso. Ata soki tokufi, akobosana biso te. (Baroma 8:38, 39) “Soki tozali na bomoi, tozali na bomoi mpo na Yehova, mpe soki tokufi, tokufi mpo na Yehova. Yango wana, ezala tozali na bomoi, ezala tokufi, tozali bato ya Yehova.” (Baroma 14:8) Tozali kozela ntango oyo Yehova akozongisa na bomoi baninga na ye ya sembo oyo basilá kokufa. (Matai 22:32) Kutu ata sikoyo, tozali kosepela na makabo ebele ya kitoko oyo euti epai ya Tata na biso. Ndenge Biblia elobi yango, “esengo na ekólo oyo Yehova azali Nzambe na yango, bato oyo ye aponi bázala libula na ye.”—Nzembo 33:12.

18. Ndenge nini tokoki komonisa botondi ndenge Yehova aponi biso tózala bato na ye?

19. Mbano nini Yehova azali kopesa baoyo bazali bato na ye?

# Moniselá “bato ya ndenge nyonso” motema mawa

NTANGO Yesu ateyaki bayekoli na ye ndenge ya kosakola nsango malamu, ayebisaki bango mpe ete bato nyonso te nde bakondima nsango yango. (Luka 10:3, 5, 6) Ezali mpe bongo lelo oyo mpo na mosala ya kosakola. Na mosala ya kosakola bato mosusu bakoki koyamba biso malamu te to kutu kosilikela biso. Mpe ntango basalaka bongo, ekoki ko-zala mpasi mpo tómonisela bango motema mawa mpe tókoba kosakwela bango.

Moto ya motema mawa atyaka likebi na mposa mpe makambo oyo etungisaka basusu, ayokelaka bango mawa, mpe alingaka kosalisa bango. Kasi nini ekosalema soki tozali lisusu koyokela bato oyo tosakwelaka mawa te? Molende na biso ekoki kokita, tokozala lisusu na mposa ya kosakwela bango te, mpe ya kosalisa bango te. Molende na biso ezali lokola mɔtɔ. Mpo mɔtɔ ekoba kopela makassi, esengeli na mopepe mingi. Ndenge moko mpe mpo tózala na molende makasi, tosengeli kozala na motema mawa!—1 Batesaloni-ki 5:19.

Ndenge nini tokoki komonisa motema mawa ata na ntango oyo ezali pɛtɛe te? Tótalela bandakisa ya bato misato oyo tokoki komekola: Yehova, Yesu, mpe ntoma Paulo.

## MEKOLÁ MOTEMA MAWA YA YEHAVA

Banda bambula ebele, bato balobaka lokuta mpo na Yehova. Atako bongo, akobaka ‘kosalela bato oyo bazangi botɔndi mpe bato mabe makambo na boboto.’ (Luka 6:35) Boboto na ye emananaka ndenge azali motema molai. Yehova alingi ete “bato ya ndenge nyonso” bábika. (1 Timote 2:3, 4) Atako Yehova ayinaka mabe, bato bazali na motuya na miso na ye mpe alingi ata moto moko te akufa.—2 Petro 3:9.

Yehova ayebi ete Satana asalelaka mayele mabe mpo na kotinda bato bándima makambo ya lokuta. (2 Bakorinti 4:3, 4) Bateyá bato mingi makambo ya lokuta mpo na Nzambe banda bomwana na bango, yango wana ezali mpasi bándima solo. Kasi Yehova azali pene ya kosalisa bango. Ndenge nini toyebi yango?

Tótalela ndenge oyo Yehova azalaki kotalela bato ya Ninive. Atako bazalaki bato ya mobulu, Yehova alobaki na Yona ete: “Bongo ngai, nasengeli nde koyokela Ninive engumba oyo monene mawa te, engumba oyo ezali na bato koleka nkóto nkama moko na ntuku mbale (120 000) oyo bayebi ata moke te kokesenisa lobɔkɔ na bango ya mobali ná lobɔkɔ na bango ya mwasi.” (Yona 4:11) Yehova ayokelaki bango mawa, mpo bayebaki ye te. Na yango, atindaki Yona akebisa bango.

Ndenge moko na Yehova, biso mpe tomonaka ete bato bazali na motuya. Tokomekola Yehova soki tozali kosala makasi mpo na kosalisa moto nyonso ayoka nsango ya Yehova, ata soki emonani lokola ete akondima te.

## MEKOLÁ MOTEMA MAWA YA YESU

Ndenge moko na Yehova, Yesu mpe azalaki koyokela bato mawa “mpo banyokwamaki mpe basundolamaki lokola bampate oyo eza-ngá mobateli.” (Matai 9:36) Yesu ayebaki ntina oyo bazalaki bongo. Ezalaki mpo bakonzi ya mangomba bazalaki kosalela bango makambo na ndenge ya malamu te mpe kote ya makambo ya lokuta. Mpe atako Yesu ayebaki ete mpo na bantina ndenge na ndenge bato mingi bakokóma bayekoli na ye te, akobaki kote ya bango makambo mingi.—Marko 4:1-9.

Ntango bato baboyi nsango malamu, tosengeli koluka koyeba ntina oyo baboyi. Mbala



Tólemba nzoto te soki na ebandeli  
moto aboyi koyoka biso



Soki makambo ya bomoi ya moto ebongwani,  
akoki kobongola ndenge na ye ya kotalela solo

mosusu bazali na makanisi malamu te mpo na Biblia to mpo na bakristo, mpamba te bamonaki ete bato oyo bamibengaka bakristo basalaka makambo oyo ebongi te. Ekoki kozala ete basusu bayoká makambo ya lokuta mpo na bindimeli na biso. Basusu mpe bakoki kobanga ete bandeko na bango to bato mosusu báseka bango mpo bazali kosolola na biso.

Ekoki kozala ete bato mosusu oyo tokutanaka na bango bakutaná na makambo ya nsom oyo esalá bango mabe mpenza. Ndeko mwasi moko ya misionere na nkombo Kim alobi boye: “Na bisika mosusu na teritware na biso bato mingi babungisaki biloko na bango nyonso mpo na bitumba. Bazali mpenza na elikya te mpo na mikolo ezali koya. Bazalli nkandankanda mpe batyelaka moto moko te motema. Na teritware yango bato balukaka kopekisa biso kosakola. Kutu mokolo moko balukaki kobundisa ngai na mosala ya kosakola.”

Ndeko Kim asalaki nini mpo akoba koyokela bato mawa, ata ntango basalelaki ye makambo na ndenge ebongi te? Alobi boye: “Ntango basaleli ngai makambo na ndenge ebongi te, nasalaka makasi nakanisa maloba ya Masese 19:11, oyo elobi: ‘Mayele ya kososola oyo moto azali na yango ekitisaka mpenza nkanda.’ Kokanisa na makambo oyo bato ya teritware na biso bakutaná na yango esalisa ngai nakoba komonisela bango motema mawa. Lisusu bato nyonso oyo tokutanaka na

bango bazalaka bongo te. Kaka na teritware yango, nazali na bato oyo nazongelaka.”

Tokoki komituna boye: ‘Soki nayebaki solo te, nalingaki kosala nini soki Batatoli ya Yehova bayei koteaya ngai?’ Na ndakisa, nalingaki kosala nini soki nayokaki makambo mingi ya lokuta mpo na bango? Mbala mosusu yo mpe olingaki koyamba bango te mpe elingaki kosenga bámonisela yo motema mawa. Yesu alo-baki ete makambo nyonso oyo tolingaka bato básalela biso, tosengeli mpe kosalela basusu kaka bongo. Yango wana, tosengeli kosala makasi koyeba ntina oyo etindi moto asala likambo boye to boye, mpe kozala motema molai, ata soki ezali pëtëe te.—Matai 7:12.

### MEKOLÁ NDAKISA YA NTOMA PAULO

Ntoma Paulo ayokelaki bato mawa, ata bao-yo batemelaki ye. Mpo na nini? Mpo azalaki komikundola ndenge azalaki. Alobaki ete: “Liboso nazalaki kofinga mpe konyokola mpe nazalaki moto ya lofundu. Nzokande, bayokelaki ngai mawa, mpo nazalaki na boyebi te mpe nazalaki kosala na kondima te.” (1 Timote 1:13) Paulo ayebaki ete Yehova ná Yesu bámoniselaki ye motema mawa. Akokaki komitya na esika ya bato oyo balingaki kopekisa mosala ya kosakola, mpo ye mpe liboso azalaki kosala bongo.

Na bantango mosusu, Paulo akutanaki na bato oyo bazalaki mpenza kondima mateya ya lokuta. Asalaki nini? Misala 17:16 elobi ete



Tozali kokoba koluka baoyo  
balingi koyeba solo



Basusu bakoki kondima lisalisi na biso  
mpe koyeba solo

ntango akómaki na Atene, ‘ayokaki nkanda na kati na ye na ndenge amonaki ete engumba yango etondi na bikeko.’ Nzokande, mpo na kopesa litatoli Paulo asalelaki likambo yango oyo epesaki ye nkanda. (Misala 17:22, 23) Abongolaki ndenge na ye ya koteya, mpe asololaki na bato ya ndenge na ndenge mpo ‘ata ndenge nini, abikisa bamosusu.’—1 Bakorinti 9:20-23.

Ntango tozali kosakwela bato oyo baboyi nsango malamu to baoyo bandimaka makambo ya lokuta, tokoki komekola Paulo. Tokoki kosalela makambo oyo toyebi mpo na bango mpo tósalisá bango báyeba “nsango malamu ya eloko moko ya malamu koleka.” (Yisa-ya 52:7) Ndeko mwasi moko na nkombo Dorothy alobi boye: “Na teritware na biso, bato mingi bateyá bango ete Nzambe azalaka makambo makasi mpe asambisaka bato mpambampamba. Napesaka bato ya ndenge wana longonya ndenge bandimelaka Nzambe, mpe na nsima nabandaka likebi na bango na oyo Biblia elobi mpo na bizaleli malamu oyo Yehova azali na yango mpe bilaka kitoko oyo alaki na mikolo ezali koya.”

### “SALÁKÁ MALAMU MPO NA KOLONGA MABE”

Lokola nsuka ekómi mpenza pene, tóyeba ete bizaleli ya bato ekókoma “lisusu mabe koleka.” (2 Timote 3:1, 13) Kasi kotika te koyoke-la bato mawa to kobungisa esengo mpo na li-

kambo oyo basali. Yehova akoki kopesa biso makasi ya ‘kosalaka malamu mpo na kolonga mabe.’ (Baroma 12:21) Ndeko Jessica, oyo azali mobongisi-nzela, alobi boye: “Mbalá mingi nakutanaka na bato ya lolendo mpe base-kaka biso ná nsango oyo tomemelaka bango. Yango ekoki kolembisa. Ntango nabandaka li-solo, nabondelaka Yehova na nse ya motema asalisa ngai natalelaka bato ndenge ye atale-laka bango. Yango esalisaka ngai natya likebi te na makanisi ya moto kasi nde na ndenge oyo nakoki kosalisa ye.

Tosengeli mpe kolendisa bandeko na biso ntango tozali kosakola elongo. Jessica abakisi boye: “Soki ndeko moko akutanaki na moka-katano moko, nasalaka makasi natya makani-si na likambo yango te. Kutu, namemaka nde lisolo na ndenge oyo ekosalisa, na ndakisa, nalobelaka makambo malamu oyo mosala ya kosakola ezali kobimisa atako bato mosusu bazali kondima te.”

Yehova ayebi malamu makambo ya mpasi tokutanaka na yango na mosala ya kosakola. Kasi azalaka na esengo ntango tomekolaka motema mawa na ye! (Luka 6:36) Ya solo, Yehova akomonisela bato motema mawa mpo na libela te. Tosengeli komindimisa ete ayebi malamu ntango oyo akosukisa ebongiseli oyo. Kasi, liboso ntango yango ekoka, tosengeli ko-sakola na molende. (2 Timote 4:2) Na yango, tókoba kosakola na molende mpe komonisela “bato ya ndenge nyonso” motema mawa.



Oyo okoki kosala mpo  
boyekoli na yo ya Biblia

## Ezala malamu mpe esepelisa yo mingi

YOSUA asengelaki kokamba ekólo Yisraele na Mokili ya Nda. Ezalaki likambo ya pëtë te. Kasi, Yehova ape-saki ye makasi mpe alendisaki ye na maloba oyo: “Zalà na mpiiko mpe zalá na makasi mpenza.” Ayebisaki Yosua ete soki azali kotánga mpe kotosa Mobeko, yango ekosala ete asala makambo na bwanya mpe alongisa nzela na ye.—Yosua 1:7, 8.

Na ‘ntango oyo ya mpasi mpenza mpe ya mikakatano,’ bomoi na biso mpe etondi na mpasi. (2 Timote 3:1) Soki tolنجi kolonga lokola Yosua, tosengeli kolandia toli oyo Yehova apesaki ye. Tosengeli kotángaka Biblia mbala na mbala mpe kosalela makambo tozali koyekola mpo na kozwa bikateli ya malamu.

Kasi, mbala mosusu mingi kati na biso toyebi mpenza te ndenge ya kosala boyekoli, to tosepelaka koyekola te. Nzokande, koyekola Biblia biso moko ezali na ntina mingi. Ntango okotalela etanda “Meká kosalela batoli oyo,” okomona mayele oyo ekosalisa yo ozwa matomba na boyekoli na yo moko mpe osepela na yango lisusu mingi.

Mokomi ya nzembo akomaki boye: “Tambwisá ngai na nzela ya mitindo na yo, mpo **nasepeli na yango**.” (Nzembo 119:35) Yo mpe okoki kosepela koyekola Liloba ya Nzambe. Okomona makanisi mingi ya kitoko wana okokoba koyekola Biblia.

Atako okokamba ekólo moko boye te lokola Yosua, yo mpe ozali na mikakatano. Na yango, ndenge moko na Yosua, yekolá mpe tosá Liloba ya Nzambe. Soki osali bongo, okosala makambo na bwanya mpe okolongisa nzela na yo.

# MEKÁ KOSALELA BATOLI OYO



**Bondelá liboso ya koyekola.** Yehova akomisá makanisi na ye na Biblia, mpe asalaki yango mpo na litomba na biso. Yango wana, ntango ozali kotángua Biblia, sengá Yehova asalisa yo okanga ntina ya makambo ozali kotángua, obo-sana yango te, mpe osalela yango mpo na kozwa bikateli ya bwanya na bomoi na yo.—Ezera 7:10.



**Omituna mituna** ntango ozali kotángua Biblia to mikanda oyo elimbolaka yango. Na ndakisa: ‘Makambo oyo nayekoli eteyi ngai nini mpo na Yehova? Na ndenge nini eyokani na motó ya likambo ya Biblia? Ndenge nini nakoki kosalela makanisi yango mpo na kosalisa basusu?’



**Manyolá makambo ozali koyekola.** Zwá mwa ntango ya kokanisa makambo oyo outi koyekola. Omituna boye: ‘Yango esali ete namiyoka ndenge nini? Mpo na nini namiyoki bongo? Na ndenge nini eyokani na makambo nakutaná na yango, oyo nazali kokutana na yango lelo, to oyo nakukutana na yango na mikolo ezali koya? Ndenge nini nakoki kosalela mitinda oyo ya Biblia to toli oyo na bomoi na ngai?’ (Yobo 23:5; Nzembó 49:3) Ntango ozali komanyola, talá soki okoki kolimbola ntina oyo Yehova ayebisaka basaleli na ye báboa makambo mosusu. To kanisá na makama oyo ekoki kobima soki moto oyo ozali kotángua lisolo na ye asalaki makambo ndenge mosusu.—Kolimbola Mibeko 32:28, 29.



**Salelá makanisi na yo** ntango ozali kotángua. Na ndakisa, okoki komona na makanisi ntango oyo bandeko ya Yozefe batekaki ye epai ya Bayishimaele? (Ebandalé 37:18-28) Na makanisi ozali komona nini, koyoka nini, mpe koyoka nsolo ya nini? Omitya na esika ya bato oyo ozali kotángua lisolo na bango. Makanisi mpe mayoki na bango ezalaki nini? Ntango ozali kosalela makanisi na yo, boyekoli na yo ekozala lisusu na ntina mingi.



**Salelá bisaleli mpo na koyekola** oyo ebongisi ya Yehova ebimisaka, yango ekosala ete osepela kosala bolukiluki. Yekolá ndenge ya kosalela bisaleli oyo ezali na monókó na bino, ezala na pa-pye to na Internet. Kokakatana te kosen-nga lisalisi mpo osalela bisaleli yango na ndenge ebongi. Na ndakisa, *Index des publications des Témoins de Jéhovah to Buku ya bolukiluki mpo na Batatoli ya Yehova* ekosalisa yo omona makambo oyo ekomamá mpo na lisolo boye to boye mpe elimbolaka baversé mingi ya Biblia. Salelá ba apéndisi ya *Biblia—Libongoli ya Mokili ya Sika* soki ezali na monókó oyo okoki kotángua. Yango ezali na makambo ya ntina na oyo eta-li bisika, kolandana ya badati, bimekeli, mpe makambo mosusu.



**Zongelá na mokuse makambo ya ntina.** Yango ekosalisa yo obosana te makambo oyo outi koyekola. Likambo ya malamu koleka, sololá na bato makambo oyekoli. Omoni likambo moko oyo okoki kosalela na mosala ya kosakola? Soki osaleli batoli oyo, okobosana te makambo ya ntina, mpe basusu bakozwa matomba na boyekoli na yo.

*Soki mwasi ná mobali oyo babalani te balekisi butu mobimba elongo kozanga ntina oyo ebongi, yango emonisi nde ete lisumu esalemi mpe bankulutu basengeli kosambisa bango?*

■ Εε, kolekisa butu mobimba elongo kozanga ntina oyo ebongi ezali mpenza komonisa ete pite esalemaki. Soki bantina oyo ebongi ezali, esengeli kosala komite ya kosambisa.—1 Bakorinti 6:18.

Lisangani ya bankulutu basengeli kotalela malamumalamu makambo nyonso mpo na kokata soki esengeli kosala komite ya kosambisa. Na ndakisa, bandeko yango bakolisaki lolango na boninga na bango? Bankulutu bapesaki bango toli liboso mpo na etamboli na bango? Nini esali ete bálekisa butu elongo? Babongisaki makambo liboso? Likambo mosusu ya kosala ezalaki te, to likambo moko esalemaki oyo elekaki bango motó, na ndakisa, likambo moko oyo ekanami te esalemaki oyo esalaki ete bázala na likambo mosusu ya kosala te kaka kolekisa butu elongo? (Mosakoli 9:11) Balalaki esika nini? Makambo nyonso ezalaka ndenje moko te, na yango makambo mosusu oyo bankulutu bataleli ekoki kosala ete ekateli ezala ndenje moko te.

Nsimá ya kotalela makambo nyonso, bankulutu bakokata soki esengeli kosala komite ya kosambisa.

